

Sigida 18

Denbaw ni matɔ̄rɔniw ka kunnafoniw

Musow ka kalolabɔ :

Musow ka kalolabɔ bε damine u san 11 n'u san 16 cε. A bε na ka kɔn kalo tile mugan ni segin jε walima o kɔfe. A kuntaala bε se tile 3 ma walima tile 4. O b'a jira k'u si sera kɔnɔ ta ye.

Waati dɔw la, kalolabɔ bε kɔnɔdimi bila npogotiginiw na ani fana a te na a nacogo la tuma bεε. Nin gelyaw de bε npogotiginiw kan kɔsebe, nga a ka c'a la o te bana taamasijen ye.

Ni koli kɔnɔdimi bε npogotigini na :

A man kan k'a da n'a
ye, o b'a juguya



A ka kan k'a taama taama.



A bε se ka furaji
kalamanw min ani k'a
senw don ji kalan na.



A bε se ka furaw ta minnu bε se ka dimi mada i n'a fɔ asipirini walima kɔnɔdimi fura werew (a' ye səben jε 550 lajε). O bεe kɔfe, a bε se ka fini dɔ su ji kalan na k'o d'a kɔnɔ kan.

Koli waati la, npogotikini ka kan k'a yere saniya, ka sunɔgɔ ka jε, ka dumuni ke ka jε ani k'a ka sokɔnɔbaara keta kɔrɔw ke (i n'a fɔ a tun b'a ke cogο min kɔrɔlen). Baasi t'a la muso ka kafoŋɔgɔnya ke koli waati. (Nga ni sidabana bε kafoŋɔgɔnw dɔ la kelen na, bana yelemani ka teli.)



Koli/kalolabɔ gelyaw taamasijew :

- Koli nawaati yelema yelemani te kojugu ye muso dow fe ; dɔw bolo, a bε se ka ke bana basigilen ye, fanga dɔgɔya, jolidese, balokodese, sɔgɔsɔgɔnijε, sidabana jugumanba walima i b'a sɔrɔ kuru sigilen don bange nugu kɔnɔ.
- Koli nawaati temeni bε se ka ke kɔnɔmaya taamasijε dɔ ye. Nga npogotigini ni muso minnu si temena san binaani kan olu ka koli nawaati temeni te kojugu ye. Hami ni jatige bε se ka muso ka koli temε a kan.
- Ni basi bonta cayara k'a kuntaala temε kalo kelen kan, o ye kɔnɔtijε taamasijε ye (a' ye səben jε 394 lajε).

- Ni koli te na kɔsebe, a ne finnen don ani fana dimi b'a la, o be se k'a jira ko den dalen te denso kɔnɔ. O ye kojuguba de ye, o la a' ka kan ka dɔgɔtɔrɔ dɔ sègerè teliya la.
- Ni basi be bɔn kɔnɔ kan, o be se ka ke kɔnɔtjne ye.
- (basi dɔɔni dɔɔni be bɔn muso dɔw kan koli fila ni jɔgɔn ce, o te baasi ye).
- Ni koli be teme tile wɔɔrɔ kan, ni basi ne be yelema, walima n'a be na ka teme sijne kelen kan kalo kɔnɔ, a' ka kan ka taa aw yere laje dɔgɔtɔrɔso la.

Koli jɔli (ni muso si temena koli yeli ma) :

Ni Muso si temena koli yeli ma, a te koli ye tuguni jango ka kɔnɔ ta. A ka c'a la, o be ke ka muso si to san binaani ni san biduuru ni jɔgɔn ce. O waati kɔnɔ, koli be to ka cun cun muso kan san'a ka tige pewu.

Kun t'a la muso ka kafognɔnya dabila koli jɔli kɔnɔ walima koli jɔlen kɔfɛ. Nga muso be se ka kɔnɔ sɔrɔ o waati la. N'a t'a fe ka den were sɔrɔ tuguni koli jɔlen kɔfɛ, a ka kan ka teme ni bange kɔlɔsi feerew ye fo kalo tan ni fila.

Ni koli jɔli daminena, a be ke muso hakili la ko a kɔnɔma don. Kalo saba walima kalo naani koli jɔlen kɔfɛ, ni muso ye basi ye, a be ke a ne na ko kɔnɔtjne don. Muso san binaani walima san biduuru mana basi ye tuguni kalo damado koli jɔlen kɔfɛ, a' b'a nefɔ a ye k'o te baasi were ye, nga a ka koli de bena jɔ pewu.

Koli jɔli sen fe, musow be tɔɔrɔ caman sɔrɔ i n'a fɔ nisɔngoya, fari kalaya, fari-fan-bɛɛ-dimi, ani dusutjne. Nin bee kɔfɛ, koli be jɔ pewu, musow be lafiya sɔrɔ.


Basi-bɔn walima kɔnɔdimi gelen be muso minnu mine koli jɔli sen fe, walima koli jɔlen kɔfɛ ni basi be bɔn u kan tuguni, u ka kan ka taa dɔgɔtɔrɔso la k'u yere laje ni kuru sigilen t'u kɔnɔ.

Bange jɔlen kɔfɛ, muso kolo fanga be dɔgɔya ani fana a kari be diya. Walasa kolo ka fanga sɔrɔ, muso ka kan ka kolo sinsin dumuniw dun (calcium. A' ye sèben ne 116 laje). Komi a tena den were sɔrɔ tuguni, o b'a to a be se k'a janto a mɔdenw na, ka baara werew ke a ka sigida kɔnɔ. A dɔw yere be se ka ke tinminemuso ye walima kene ya baarakelaw.

Kɔnɔmaya :

Kɔnɔmaya taamasijne : Nin taamasijne ninnu bee ka ji. Tuma dɔw la, koli nabaliya taamasijne fɔlɔw ye :

- Dusukun pugun sɔgɔmada fe (kɔnɔmaya kalo saba fɔlɔ kɔnɔ),
- Sugune ke be caya,
- kɔnɔbara be bonya,
- Sinw be bonya,
- neða be kurukuru, barakɔrɔla ni sin nukunw be fin.
- Nin taamasijne bee kɔfɛ, kalo duurunan n'a nɔkan taw la, den be lamagali damine kɔnɔbara la.



Den dacogo juman ba ðebe la kɔnɔ kalo kɔnɔtɔnnan na :

Walasa ka kunnafoni were sɔrɔ kɔnɔmaya ni jiginni kan, (a' ye gafe kalan min be sazi-famuw tɔgɔ la min be wele « Precis d'Obstetrique » min sèbenna Robert Merger fe).


Keneya sɔrcogø kɔnɔmaya waati :

- A ka fisa muso ka dumuni nafama caman dun walasa ka fanga sɔrɔ, kerenerennya la fanga te muso minnu na. Farikolo mago be dumuni nafamaw la i n'a fɔ witaminiw. Musokɔnɔma be se ka dumuni suguya bee dun.
- Aw be kɔkɔ wasa k'aw ka dumuniw na walasa den ka keneya sɔrɔ. Walasa ka sen funu ni tɔɔrɔ werew bali, a' kana kɔkɔ dama teme.
- A' b'aw hakili to aw farikolo n'aw da kɔnɔna saniyali la waati bee.
- Kɔnɔmaya dɔgɔkun wɔɔrɔ laban na, aw be kafonɔgɔnya nemenemem, ka fanga la baara ni taama janw dabila.
- Ni musokɔnɔma be sigida la sumayabana ka ca yɔrɔ min na, kabini kɔnɔ damine, a ka kan ka niwakinikise kelen ta don o don dɔgɔkun kɔnɔ fo ka se tile wɔɔrɔ ma.
- Musokɔnɔma ka kan k'a yere kɔlɔsi furaw tali la kɔsebe, Ka d'a kan fura dɔw be se ka den bana k'a to kɔnɔbara la. O kosɔn, a man kan ka furasi ta ni dɔgɔtɔrɔ ka yamaruya te. (Ni dɔgɔtɔrɔ be fura seben muso kun, n'a kɔnɔma don, a ka kan k'a ka kɔnɔmaya jefɔ. Nga tumadɔw la muso kɔnɔma yere yelen be dɔn). Muso kɔnɔma be se ka furudimi furaw ta, nga a k'a dan hake la. A ka ji a ka witaminiw ni joli segin furaw ta (a' ye seben je 187 laje). Muso ka kan ka sidabana jolisegesegé ke ;bawo fura minnu be sidabanakise nakasi, olu be se ka den kisi bana in ma k'a to ba debɛ la.(A' ye seben je 398 laje)
- Muso kɔnɔma ka kan k'a yɔrɔ janya denmisèn jɔnintɔw la (seben je 470 laje).
- A kana sigareti ni dɔlɔ min. U man ji a ma, wa u be tɔɔrɔ lase den fana ma.
- A ka sogo tobi kojuman dun.
- A k'a lafijɛ kɔsebe, nga a ka to k'a fari bɔ jɔgɔn na.
- A k'a yɔrɔ janya bagamafenw na i n'a fɔ fɛnjenamanifagalawani binfagalawani. A kana dumuni ke nin bagamafen ninnu keminen kɔrɔ kɔnɔ fiyewu.

Kɔnɔmaya tɔɔcɔ misenniw :

1. **Dusukun jukun ni Fɔɔnɔ :** olu ka ca sɔgɔmada fe kɔnɔmaya kalo saba fɔlɔ kɔnɔ. Ni muso kɔnɔma wulila sɔgɔma, a ka kan ka da lamagafen kɔkɔma dɔw dun. A kana dumuni girinman dun k'a fa. A ka fɔɔnɔ fura (jogalene) kise kelen walima kise fila ta dusukunjukun waati la, walima a k'a ta miniti tan ni duuru ka kɔn dumuni je. Nanaye wulilen fana be se ka fɔɔnɔ ni dusukunjukun bali. A k' a yere kɔlɔsi tuluma fenw na.
2. **Sɔnkunna :** Muso kɔnɔma man kan ka dumuniba ke k'a fa yɔrɔnikelen. Nɔnɔ-min ka ji a ma kɔsebe. Bikaribonati ye sɔnkunna fura ye.(A' ye seben je 381 laje). Bɔnbɔn muganni fana ka ji a ma. N'a bɛna sunɔgɔ, a ka kunkɔrɔdonnan walima fini dɔ don a kun kɔrɔ.
3. **Sen-funu :** Muso kɔnɔma ka kan ka to k'a lafijɛ tile kɔnɔ. N'a b'a da, a k'a senw da fen dɔ kan k'u kɔrɔta walima a k'a d'a numa kere kan (seben je 260 laje). Kaba dasi wulilen ka ji a ma (A' ye seben je 12 laje). N'a senw fununen don kɔsebe, a ka kan ka taa dɔgɔtɔrɔso la. O be sɔrɔ den girinya fe kɔnɔmaya kalo laban kɔnɔ. Jolidɔgɔya ni dumuni nafama dunbaliya ani kɔkɔ caman dun be geleyaba lase muso kɔnɔma ma. O la, a ka kan ka dumuni nafama caman dun.
4. **Kɔja :** A ka ca kɔnɔmaya waati la. Muso kɔnɔma ka to k'a fari bɔ jɔgɔn na, ani fana n'a b'a sigi walima n'a be wuli k'a jɔ, a k'a kɔtilen, o be dɔ bɔ dimi na. (A' ye seben je 174 laje).

- 5. Jolidese ani balodese :** Dugu misenniw kono, tumadaw, jolidese be musow min. O jolidese be juguya n'u lajora. Walasa den ka keneya sor, muso kono ma ka kan ka dumuni dun witamini ni jolisegin fura ka ca minnu na i n'a fo sh, tiga, shesogo, ncu, foromazi, shefan, sogo, jege, ani nabulu kenew. Ni jolidegya ni balodese taamasijew be musokonoma min na, o ka kan ka sogo, shesogo, ni shefan caman dun. A ka kan ka joli segin furakise kelen walima fila ta sijne saba tile kono kalo kelen fo ka se kalo saba ma. A ka kan ka joli segin furakise ta (A' ye seben ne 392 laje), kerenernenya la ni dumuni nafama sorli ka gelen a ma. O be ke sababu ye a ka se ka basi-bon kun jiginni kofe. A' y'aw jija asidi foliki ni witamini c ka sor joli segin fura la. (Witamini c be jolisegin fura deme ka baara ke farikolo la ka ne). Ni sugune koko segesenge minen b'aw bolo, a' be baara ke ni o ye. N'aw y'a sor koko hake temenen don sugune na, a' be taa dgotrso la.



- 6. Joli-sira-funu :** A be ke ka caya konomaya waati la k'a sababu ke den girinya be joli siraw degun minnu be bo sen na. Ni joli-sira-funu be muso konomma min na, o ka kan k'a da k'a senw yele fen do kan, i n'a fo a b'a ke cogo min n'a senw fununen don. N'a joli-siraw be funu ani n'u b'a dimi kojugu a b'a senkala siri ni finimugu ye walima bandi. Ni su kora, a b'a foni.
- 7. Kobo :** O ye banakotaayor joli-sira funu ye.
- Musokonoma ka kobo be sor den girinya fe. Walasa ka do bo dimi na, a ka kan k'a biri i n'a fo a be nin ja in na cogo min. (A' ye seben ne 259 laje). Walima a be se k'a sigi fana ji wolkolen na(A' ye seben ne 175 laje). Konoja ka kan ka kelo barisa ale de be kobo juguya.
- 8. Konoja :** A' ka kan ka ji caman min, ka farikolopajaje ke, ka jiridenw ni dumunifen fumaw dun i n'a fo bananku, woso, shoni walima sumanbu. A' k'aw yere kolosi konomagaya fura fangamaw la.



Konomaya gelenyeba taamasijew :

- 1. Basibon.** Ni basi be to ka bon muso konomma kan, hali n'a man ca, o te taamasijew juman ye. Lala, a be se ka ke kontojje ye walima a be se ka ke den dalen te denso kono (A' ye seben ne 280 laje). A ka kan k'a da yorokelen ka mog ci ka taa dgotrso weele.(A' ye seben ne 394 laje kontojje kan).
- Konobara temenen ko kalo woocan, ni basi be bon, o b'a jira ko den na-sira datugulen don tonso fe. N'a ma ke ni dgotrso jenemaw ka deme ye, basi-bon be se ka ke muso sata ye. N'a be o cogo la, a' kana foyi were ke muso la, a' y'aw teliya ka taa n'a ye dgotrso la joona joona.
- 2. Jolidese jugumanba.** Muso be segen a yere ma. A new dugumana be je. N'a ma furake, a be se ka ntanya jiginni sen fe walima jiginni kofe (A' ye seben ne 190 laje jolidese taamasijew kan). O la, dumuni nafamaw doron dunni t'a ne, a ka kan ka t'a yere laje ani ka jolisegin furakise ta (A' ye seben ne 573 laje). Ni joli do ka kan ka jini ka k'a la, waajibi don a ka taa jigin dgotrso la.

3. Ni muso kōnōma ka tansiyōn yelēla k'a damatēmē ka se 140/90 ma, a senw, n'a tegew an'a jēda bē tōn-tōn ; a kungolo b'a dimi, a bē jēnamini, kōkō bē cay'a sugunē na. Nin taamasjē damadōw b'a jira ko tansiyōn jugumanba b'a la min bē se ka laban jalibana ma walima saya.

Ni muso ka tansiyōn yelēla kojugu, a' b'a fō a ye a k'a da k'a lafiñē kōsēbe. A' y'a deme a ka dumuni nafamaw sōrō ka dun. (A' ye sēben jē 110 lajē). A kana kōkōma fenw dun. Tile damadō kōfē, a' b'a tansiyōn ta tuguni. N'a' te se ka tansiyōn ta ani fana n'aw te se ka kōkō hake sēgesēge sugunē na, a' b'aw janto nin taamasjē ninnu na :

- Jēda tōn-tōn walima muso fari fan bēe fununi sōgōmada fē a wuli waati la ;
- Kungolodimi ;
- Jēnamini ;
- Dibi donni jē kōrō ;
- kōnōdimi gelen.

Ni a ka tansiyōn bē yelē ka t'a fē fo ka se 160/110 walima ka temē o kan, walima ni nin taamasjē ninnu dō b'a la, a' ye taa n'a ye dōgōtōrōso la joona janko n'aw y'a ye k'a bēna ja. (A' ye sēben jē 178 lajē).

Musokōnōma ka tansiyōn jugumanba furakēcogo :

- A ka kan ka t'a yērē lajē dōgōtōrōso la.
- Ka to k'a d'a numa kēre kan.
- Ka dumuni kē ka jē.
- A kana fura ta min bē sugunēkeba bila a la.
- Nin bēe kōfē, ni jēnamini ni jēda tōn-tōn ma nōgōya, ani fana n'a bē to ka ja, a' ye taa n'a ye dōgōtōrōso la joona-joona, n'o te, a bē se ka to a la.

Sidabana ni kōnōmaya :

Ni sidabana bē musokōnōma na, a bē se ka yelēma den na k'a to kōnōbara la walima jiginni sen fē. Fura dōw bē se ka den tanga sidabana sōrōli ma. A' bē kunnafoni jini dōgōtōrōw fe sidabana dōnniya bē minnu na.(Walasa ka kunnafoni werew sōrō, a' ye sēben jē 398 lajē)

Kōnōmaya kalo saba laban kōnō :

N'a kungolo b'a dimi,



Ni jēda ni senw bē tōn-tōn, lala a bē se ka ke tansiyōnbana jugumanba ye.o la a' bē taa n'a ye dōgōtōrōso la.

Ni senw dōrōn de tōn-tōnen don, a bē se ka ke o te kojugu ye. Nga a kēra cogo o cogo, a ka kan ka taa a sēgesēge ni bana were t'a sen kōrō.

Kōnōmaya lajēliw (peseli) :

Dōgōtōrōso caman ni sazifamu caman bē dusu don musokōnōmaw la u ka taa peseli kē tuma bēe ani ka kuma u jōrōnakow kan keneya hukumu kōnō. (sani jiginni cē). Muso kōnōma minnu bē taa peseli la, olu bē fen caman kalan dōgōtōrōsow la minnu b'u tanga kōnōmaya geleya ma ani ka den kēnemanw bange.

Sazifamu bē se ka dēmē min kē musokōnōmaw ye, o de ye ka dusu don u kōnō ka taa peseli la walima ka to ka t'u laje u ka so. A ka fisa ka t'u laje sijē kelen kalo o kalo kōnōbara kalo wōōrō fōlō kōnō, ani sijē fila kalo wolonfilanan ni seginan kōnō ani sijē kelen dōgōkun o dōgōkun kalo laban na.

Ni geleya bē o la i n'a fō ni yōrōw ka jan jōgōn na, a' bē se ka t'u laje :

- kōnō kalo sabanan na ;
- kalo wōōrōnan ;
- kōnō kalo segin ni tila ani ni jiginni tuma sera.

Nin ye fen nafamaw ye minnu bē kē peseli senfē :

1. Nōgōn kunnafoni :

A' ye musokōnōma jininka a ka geleyaw n'a haminakow la. A' y'a jini k'a ka kōnōmaya temenen geleyaw dōn: laban kera cogodi, a ye geleya minnu sōrō a ka kōnōmaya n'a ka jiginniwaati. A' ye ladilikanw d'a ma minnu b'a dēmē walasa a ka den kēneman bange:

- Dumuni nafama dunni. A' y'a bilasira a ka dumuni nafamaw dun (A' ye sigida 10 laje).
- A ka Saniya matarafa (A' ye sigida 11 laje).
- Fura tali n'a tabiliya nafa (A' ye sēben jē 358 laje).
- Sigareti ni dōlō minbaliya ani dōrōgu tabaliya nafa (A' ye sēben jē 416 ni 417 laje).
- A ka to k'a fari bō jōgōn na, k'a lafiñē nga a kana fangala baaraw ke i n'a fō ka doni girinman ta.
- **Tetanōsi boloci :** Walasa ka den kisi nin bana in ma, muso min kōnōjē fōlō don, o ka kan ka tetanōsi boloci ke kōnōbara kalo wōōrōnan na, wolonfilanan ani seginan. Min delila ka tetanōsi boloci ke ka teme o b'a ke a kōnōbara kalo wolonfilan-an dōrōn na.
- A' y'aw yērē tanga sumayabana ma, barisa a bē se ka ke kōnōtijē sababu ye walima denba yērē ka saya sababu. (Aw ye sēben jē 529 laje).

2. Balocogo:

Denba yecogo la, a balocogo ka ji wa? Jolidēsē b'a la wa?

Ni jolidēsē b'a la, a' bē balocogo juman jēfō a ye. (Aw ye sēben jē 190 laje). N'a se b'aw ye, a' bē se ka joli-segin furaw d'a ma. A' bē ladilikanw d'a ma minnu b'a dēmē k'a yērē tanga sōgōmada fe banamisenniw ni sōnkunna ma.



A ka peseli o peseli, a' b'a girinya hake jatemeine k'o səben k'a bila. Kənəbara kalo kənəntən na, kilo segin fo kilo tan n'a kunkanfen ka kan ka far'a girinya kan. Ni fən te far'a girinya kan, o te taamasijə numan ye. N'a girinya balala ka yele, kənə kalo labanw na, o ye tansiyən jugumanba taamasijə ye. Ni peseli keminən t'aw bolo, a' y'a laje k'a dən jenayeli la ni də beka fara muso girinya kan walima aw ka peseli kəcogo werejənini aw yere ye, i n'a fo birikiw walima fən werew a' be minnu girinya hake dən.

1. Geleya misenw :

A' be muso kənəma jininka n'a be deli ka geleya misenni wərə a ka kənəmaya waatiw la. A' b'a jəfə a ye fana ko nin geleya misen ninnu te baasi ye, o kə, a' be səben jə 358 kənə ladilikanw d'a ma.

2. Kənəmaya geleyabaw taamasijəw :

A' be geleya bəe jənini kelen-kelen minnu kofəlen don səben jə 359 na. A' b'a farikolo lahalayaw (joli bolicogo farikolo la) jatemeine a ka peseliw senfə. O ben'aw dəme k'a dən fən min ka ji a ma n'a kera ko a bəna geleya dəw sərə kəfe (i n'a fə musokənəmaw ka tansiyən walima basi-bən jugumanba). Ni tansiyən talan b'aw bolo (a' ye səben jə 192 laje), a' b'a ka tansiyən ta ka tila k'a pese. Kərenkerennenya la, a' be nin geleyaba ninnu taamasijəne jatemeine :

- Tansiyən yeleli ka se 140/90 ma walima ka temə o kan ;
- Kəkə hake sugune na ;
- Də ka bala ka fara musokənəma girinya kan;
- Təgew ni jəda tən-tənni;
- Tansiyən yeleli teliya la ;
- Joli-dəse damatəmə (a' ye səben jə 360 laje) ;
- Basi-bən suguya bəe (a' ye səben jə 360 laje) ;
- Kungolodimi ;
- Jənəmini ni dibi donni jə kərə ;
- Kənədimi gəlen.

Tansiyən jugumanba taamasijəw kənəmaya waati (A' ye səben jə 360 laje):

Sugune kəkə n'a sukaro jatemeine feere be sazifamu dəw bolo. Kəkə damatəmə ye tansiyən taamasijə ye. Sukaro caya kojugu be jabeti kofə. (A' ye səben jə 127 laje).

Ni nin taamasijəne ninnu kelen o kelen yera musokənəma na, a' be taa n'a ye dəgətərəso la joona. Ani fana, a' be se ka farati kərenkerennenw taamasijəw jatemeine (səben jə 256). Ni nin taamasijəne də yera muso la, a ka ji a ka taa jigin dəgətərəso la walasa a kana tərəsərəsə.

3. Den mocogo n'a dacogo kono na :


Muso ka peseli o peseli, a' be konobara dogi-dogi, walima a' b'a kecogo jir'a yere la.

Konobara bonya : Konobara be bonya ni bolokoniden fila dayoro hake ye kalo o kalo.


Kalo o kalo, a' be konobara bonya jatemine n'a be bara sanfe walima a duguma. Ni konobara ka bon k'a danteme, a be se ka ke filani kono ye walima ji ka c'a kan kojugu. N'a soroji b'a kan kojugu, a be geleya aw bolo ka den cogoya don.

Ji damateme farati ka bon barisa a be se ka ke basi-bon sababu ye jiginni waati. Ani fana a be se k'a jira ko fije be den dacogo la.

A' b'a jini ka den dacogo don denso kono. N'aw y'a soro den dalen don a kere kan, muso ka kan ka taa dogotoroso la k'a yere laje sani tin ka wuli, ka d'a kan, a be se k'a ke opereli ye. Walasa ka den dacogo don, jiginni mana surunya, a' be nin taamasiye ninnu jatemine.



Mankan lamennan (lankolon)



Ni kono ye kalo naani ni tila soro a bonya be se barakun ma.



6. Den dusukun tan-tan kan k'a to ba deb'e la :

Kono kalo duuru kofe, a' be den dusukun tan-tan kan jatemine ani den yere lamagali. A' be se k'aw tulo da ba kono na, nga lala, a be se ka geleya k'a mankan men o cogo la. Nin baara be se ka nogguya aw ma ni den dusukun mankan lamennan b'aw bolo (stethoscope obstetrical) ; walima (aw be se ka do dilan aw yere ye boge walima yiri gelenman na), o b'aw deme. A' y'a kecogo laje ja in na.

Walasa aw kana den dusukun mankan ni ba ta nagami, a ka fisa aw ka ba fana dusukun tan-tan kan ta nga n'aw y'a jatemine ko dusukun tan-tanni ka teli kosebe, o ye den ta ye.



N'aw ye den dusukun tan-tan kan men ba bara kɔrɔ kalo laban kɔnɔ, o b'a jira ko den kun jiginnen don, o la a ka c'a la den be na a kun kan.

Ni den dusukun tan-tan kan be men kɔsebe ba bara ni san ce, o b'a jira ko den kungolo be sanfe. O la, den be na a sen kan.

Ni mɔnturu b'aw bolo, a' be den dusukun tan-tan kan jate. Ka bɔ tan-tan ko keme ni mugan na ka se keme ni biwɔɔrɔ ma miniti kelen kɔnɔ, o ka ji. Nga, n'a te siŋe keme ni mugan bɔ miniti kelen kɔnɔ, o b'a jira ko fiŋe be yɔrɔ dɔ la. (Lala, aw filila jate la wali-ma a' ye ba de ta ta). A' be ba dusukun tan-tanni jatemeñe fɔlɔ. N'aw ma deli a baara la, a ka gelen ka den dusukun tan-tan kan men.

7. A' be muso kɔnɔma bilasira ka kɔn tin je :

Ni jiginni waati surunyana, a' be to ka taa musokɔnɔma laje. Ni den were b'a bolo, a' b'a jininka a ka tin temenenw kuntaala la ani n'a y'a sɔrɔ a ye geleya dɔw sɔrɔ olu senfe. A' b'a fɔ a ye a ka to ka lere kelen ke k'a lafiŋe dumuni kɔfe. A' be jeſɔli k'a ye jiginni be se ka nɔgɔy'a ma cogo min (A' ye səben je nataw laje). A' be se ka ɻuna kecogo juman jeſir'a la walasa tin waati la, a k'a ke o kecogo la.

A' be ɻunanw ni nɔgɔn ce segen-lafiŋebɔ nafa jeſɔ a ye.

N'aw yere b'a dɔn ko tin bena geleya, a' be tintɔ (muso kɔnɔma) bila ka taa dɔgɔtɔrɔso dɔ la.

Muso kɔnɔma be se k'a jigin tuma dɔn cogodi?

A be koli laban damine don ta, ka kalo saba b'o la ka sɔrɔ ka tile wolonfila far'o kan.

Misali la, ni muso y'a ka koli laban ye me kalo tile tan, a be me kalo tile tan ta ka kalo saba b'o la. O be ben feburuye kalo tile tan ma, a be tile wolonfila far'o kan o be ben feburuye kalo tile tan ni wolonfila ma.

O la den be se ka bange ka ben feburuye kalo tile tan ni wolonfila waatiw ma.

8. A' ye kunnafoniw səben k'u mara :

Walasa k'aw ka kalow kunnafoniw sanga nɔgɔn ma, ani ka kɔnɔbara bonyani jatemeñe a nafa ka bon a' ka kunnafoni misenniw səben ka bila. N'aw ye səben je yelema aw be kunnafoni səbencogo misali sɔrɔ yen. Nga aw be se ka misali in yelema ka ke aw ka faamuyali cogo ye. A bennen don a' k'a səben papiye fereñen na. Denba bee be se k'a ta mara, o la peseli o peseli a be taa n'a y'a fe dɔgɔtɔrɔso la.

Peseli ke seben

Tɔgo: _____ Si : _____ den hake: _____ denw si hake _____

Jiginni laban don : _____ Koli laban ye don: _____

Geleya minnu sɔrɔla jiginni tɔw senfe : _____

Jiginni be se ka ben waati minnu ma : _____

Kalo	1	2	3	4	5	6	7	8
Peseli don								
Ko minnu be to ka ke	Segen, dusu jukun ani sɔgɔmada fe bana misenniw, den dalen ba bara kɔrɔ, den dusukun tan-tanni, senw fununi tuma dɔ la, kɔnɔja,son kunna, jolisirafunu, ninakili degun,sugune ke ko caman, den kun jiginni.							
Kenɛya lahalaw ani tɔɔrɔ misenniw								
Joli-dese hake								
Geleya taamasijnew (sebenje.307)								
Funu (fari fan jumen ani dimi hake?)								
Dusukun tan-tanni								
Farikolo kalaya hake								
Girinya hake								
Tansiyon								
kɔkɔ hake sugune na								
Sukaro hake sugune na								
Den dacogo denso kɔnɔ								
kɔnɔbara bonya hake (bolokɔni den joli bara sanfe /duguma	-	-	-	0	+	+	+	+




* Segesegeli keminen be dɔgɔtɔrmuso minnu bolo, nin kunnafoniw ye olu de ta ye.

Kalo	9 Dəgəkun Fəs	9 Dəgəkun filanan	9 Dəgəkun sabanan	9 Dəgəkun naaninan			Bangeli
Peseli don							
Ko minnu be to ka ke	Segen, dusu pukun ani səgomada fe bana misenniw, den dalen ba bara körə, den dusukun tan-tanni, senw fununi tuma də la, kənəjə,şən kunna, jolisirafunu, ninakili degun, sugunə ke ko caman, den kun jigginni.						
Kəneyə lahalaw ani tőrə misenniw							
Joli-dəsə hake							
Geleya taamasijew (sebenje.307)							
Funu (fari fan jumen ani dimi hake?)							
Dusukun tan-tanni							
Farikolo kalaya hake							
Girinya hake							
Tansiyon							
kökə hake sugunə na							
Sukaro hake sugunə na							
Den dacogo denso kənə							
kənəbara bonya hake (bolokəni den joli bara sanfe / duguma	+	+	+	+		+	+





* Segesegeli kəminen be dəgətərmuso minnu bolo, nin kunnafoniw ye olu de ta ye.

Muso ka kan ka laben minnu sabati sani jiginni cε :

Kabini kōnō kalo wolonfila, nin fen ninnu ka kan ka sɔrɔ musokōnɔma bεe bolokɔrɔ :

		 (Nga ni lamu tε yen, a' bε sizo sanuman zontan dɔ jini (A' b'a tobi san'aw ka barajuru tige n'a ye).
		 alikɔli
		 A' bε fini jalan magaman sanuman dɔ jini min kolo ka gelen ka den bara siri n'a ye.

Sazifamu walima tinminemuso ka minen werew :

				
torɔsi ne duman	Den dusukun tan-tanni jatemine minen	Minen min bε ke ka den nuji n'a daji sama.	A' bε sizo kun koorilen ke ka den barajuru tige teliya la.	Pikiribijε sanuman ani miseliw.
				 Basi lajɔ pikiri caman. Sidabana fura ba ni den ye ni sida be ba la walima fa (Sében ne 398)

Jiginni :

Jiginni ye Ala ka baara ye. Ni denba ka kene, a be se ka jigin k'a sɔrɔ mɔgɔ m'a deme. Ni geleya te jiginni na, lajiginnikela ka baara be nɔgɔya. Tuma dɔw la, tin dɔw ka gelen. Ba walima den be se ka sɔrɔ sɔrɔ jiginni waati. N'aw y'a ye ko jiginni bena geleya, a jininnen don aw fe, dɔgɔtɔrɔ dɔ ka muso lajigin.

A' y'aw hakili to nin na: Ni bana dɔ be lajiginnikela la i n'a fɔ farigan, sɔgɔsɔgɔ, mimi walima ni joli b'a fari fan dɔ la, a ka fisa mɔgɔ were ka muso lajigin walasa ka denba ni den kisi nin bana ninnu ma.

Taamasijɛ minnu b'a jira ko jiginni ka kan ka ke dɔgɔtɔrɔ fe :

- Ni kɔnɔ dimi wulila dɔgɔkun saba sani jiginni waati ce.
- Ni basi bɔnna tintɔ kan sani jiginni ce.
- Ni tansiyoŋ jugumanba be musokɔnɔma na (A' ye sèben ne 360 laje).
- Ni bana bagisilen dɔ be tintɔ la.
- Ni joli-dese be muso la walima n'a joli te simi ka ne.
- N'a delila ka geleya sɔrɔ jiginni na walima ni basi delila ka bɔn a kan.
- Ni muso kɔnɔne fɔlɔ y'a sɔrɔ a te san tan ni duuru bɔ walima n'a si tèmèna san bisaba ni duuru walima san binaani nɔgɔn kan.
- N'a ye kɔnɔne duuru walima kɔnɔne wɔɔrɔ ke ka teme.
- Kerenkerennenya la ni muso ka surun, n'a solo kolo ka dɔgɔn (sèben ne 267).
- Ni jabeti walima dusukunna bana dɔ b'a la.
- Ni kaliya b'a la.
- Ni filani kɔnɔ b'a la.
- Ni den dacogo man ji kɔnɔ na (i n'a fɔ nin ja in b'a jira cogo min).
- N'a farikolo ji dɔgɔyara ka kɔn tin ne (ni farigan b'a la, tɔɔrɔ be se ka bonya).
- Ni muso jigin-tuma tèmèna ka se dɔgɔkun fila ma kalo kɔnɔntɔn kɔfe.

Geleyaba be sɔrɔ Jiginni minnu na, olu de file :

Kɔnɔne fɔlɔw,

labanw bange caman kɔfe.




Walasa ka d'a la ko den kun jigincogo ka ji, a' b'a kungolo dogi-dogi nin cogo la :

1. A' be ba bila a ka ninakili ni fanga ye.


A' b'aw bolokoni den fila don solo kolo kɔrɔ.

A' ye kɔnɔbara sanfela dogi-dogi ni bolo kelen ye.



N'aw y'a ye ko dugumana ka bon, o kɔrɔ ko den bobara be yen de.


Den bobara be yɔrɔ min na, o yɔrɔ de ka bon



2. A' b'a digi dɔɔni-dɔɔni ni kinibolo ye ka taa kere kelen fe, o kɔ a' b'a digi dɔɔni-dɔɔni ni numabolo ye ka taa kere dɔ in fe walasa ka den dacogo ne.


N'aw ye den bobara digi dɔɔni-dɔɔni ka taa kere kelen fe, a fari bee be bɔ a nɔ na.

Nga n'aw y'a kungolo digi dɔɔni ka taa kere kelen fe, a kan be kuru, dugumana tena bɔ a nɔ na.



Ni den be kɔnɔbara sanfela la, a' be se k'a kungolo digi dɔɔni.
Nga, n'a kungolo ye bɔli damine, a' man kan ka maga a la tugun.

Tuma dɔw la, muso kɔnɔne fɔlɔ la, den b'a jini ka bɔli damine dɔgɔkun fila sani tin waati ka se. Tɔw la, den te nali damine ni tin ma wuli.




Ni den kun sinnen don duguma, a ka c'a la, jiginni be ke nɔgɔya la.

Ni den kungolo sinnen don sanfe, jiginni be sɔn ka geleya (den be na a sen kan), o la a ka fisə muso ka taa jigin dɔgɔtɔrɔso la, walima a yɔrɔ kana janya keneysaso la.

Ni den b'a kere kan, muso ka kan ka taa jigin dɔgɔtɔrɔso la cogo bee la n'o te, kasara be se ka ba ni den fila bee sɔrɔ.

Taamasijne minnu b'a jira ko jiginni waati sera:

- Tile dama ka kōn jiginni ne, den be jigin kōnōbara duguma ; ba be se ka ninakili ka ne, nga a ka negeñekē be caya barisa den dalen don negeñebara kan.(Nin taamasijnew be se ka ye dōgōkun naani muso kōnōne fōlā la ka kōn jiginni ne).
- Dōoni ka kōn jiginni ne, ji salasala dō be bō muso la, tuma dōw la o ne be i n'a fō joli.Walima ji salasala dō be bō tile fila fo tile saba sani tin ka wuli, o te baasi ye. Kōnōdimi be se ka damine tile caman ka kōn jiginni ne. Fōlā, waati jan be don dimiw ni nōgōn ce. Kōnōdimi mana juguya, tin be damine.
- Muso dōw ka kōnōdimi be damine dōgōkun dama dō sani tin wulili ce, o te baasi ye.
- Waati kelen-kelenw na, a be ke mōgōw hakili la ko tin wulila, ka d'a kan kōnōdimi kuntaala be janya ka kōn jiginni waati ne ; k'a sōrō tin yere te. Ka kōnō ko ni ji wōlōkōlen ye, o be se ka kōnōdimi nōgōya ni tin yere te, nga ni tin yere don, o be jiginni teliya. Hali ni tin yere te, dimi be wolonugu magaya k'a bila tin ne.
- Tin dimi be bō wolonugu ka samasamani de la.
- Ni dimi madara, o kōrō ye ko wolonugu te k'a lamaga i n'a fō a be ja la cogo min na.



- Dimi waati, wolonugu be kōrōta, i n'a fō a be ja la cogo min na.



- Dimi b'a to wolonugu be sama ka bō nōgōn na.
- Ni dimi daminen, daga be ci. Nga, a be se ka ke daga be ci sani dimi fōlā ka damine. O ye taamasijne ye min b'a jira ko jiginni waati sera.
- Daga cilēn kōfē, muso ka kan k'a yere saniya kōsēbē, ka taama misenniw ke, o be tin teliya. Walasa k'a kisi bana misenniw ma, a ka kafojōgōnya jo fōlā, a kan'a sigi a koli ji la, wa a kana a lajek'a bolo don a musoya la k'a ko.
- Ni tin ma wuli lere tan ni fila kōnō aw ka kan ka taa dōgōtōrōso la.

Jiginni taabolow:


Jiginni ye taabolo saba ye:

- **Taabolo fōlā** be damine ni dimi juguman n'a kōtigēbali ye. Ni dimi dara, den be nali damine.
- **Taabolo filanan** be damine den jiginni ye ka se a bangeni ma.
- **Taabolo sabanan** be damine bangeni na ka t'a bila tonso bōli la (jiginni).

Taabolo fölə bę se ka men lere tan fo lere mugan ni kɔ ni muso kɔnɔŋe fölə don. Jiginni tɔw la, a te teme lere wɔlɔnfila walima lere tan kan, nga yelema bę se ka don a la.

Taabolo fölə waati, ba man kan k'a tɔntɔn walasa ka jiginni teliya. Waajibi don o taabolo kuntaala ka janya nga ba te dimi dɔn o waati. A' bę hakilisigi kumaw fɔ, k'a jir'a la ko nin bę ke muso caman na. Ba man kan k'a tɔntɔn sani den ka lamagali damine. A ka kan k'a tɔntɔn ni ɔjuna nana.

Ba ka kan ka banakɔtaa ni ɲegene bee ke sani jiginni waati ce.



Ni ba ma ɲegene ni banakɔtaa bee ke, o bę se ka den nali gelyea.

Tin waati, a ka fisba ka to ka ɲegene ke. N'a y'a sɔrɔ a menna a ma banakɔtaa ke, kɔnɔ koli bę se ka jiginni teliya.

A ka kan ka jimafen caman min ni tin menna sen na, a ka kan ka dumuni dɔɔni fana ke. N'a bę fɔɔnɔ, a ka kan ka kenyaji, furaji walima jiriden nɔɔnɔ dɔɔni min ni dimi dara.

Sani ka se daga cili ma, muso ka kan ka to ka taama-taama, ani ka to k'a lafiŋe.

Jiginni taabolo fölə in waati, lajiginnimuso ka kan :

- Ka muso kɔnɔbara, a sigilan (bobara), n'a woro kɔrɔlaw ko ni ji wɔlɔkɔlen ni safine ye;
- K'a dayɔrɔ laben ni fini sanuman ye, ka dayɔrɔ fini falen n'a nɔgɔra;
- Barajuru ka kan ka tige ni lamu kura walima sizo ye. A' ka kan ka sizo tobi fölə fo miniti tan ni duuru.

Lajiginni muso man kan k'a digi muso tintɔ kɔnɔ kan, wa a man kan k'a jini a fe a k'a tɔntɔn nin taabolo fölə in senfe.


Ni muso sirannen don walima dimi ka bon a kan, a' b'a fɔ a ye a ka fijne sama ka bila dɔɔni dɔɔni ni dimi dara. O b'a dème ka dimi kun. A' b'a jira a la ko dimi kɔtigebali de ka ji barisa o bę jiginni teliya.

Jiginni taabolo filanan ye den nali ye. A bę damine ni daga cili ye. A kuntaala ka surun, a dimi ka nɔgɔn ni taabolo fölə ye. Ni dimi daminena, muso ka tɔntɔnni fanga bę bonya fo a bę wɔɔsi. Dimiw ni nɔgɔn ce, sunɔgɔsu bę muso ta.


Walasa a ka se k'a tɔntɔn ka ɲe, muso ka kan ka fijne sama kɔsebe, i n'a fɔ a bęka banakɔtaa ke. Ni den menna a ma na daga cilen kɔfɛ, ni muso kɔnɔŋe fölə don, a ka kan k'a kunberew kuru i n'a fɔ a jiralen don jaw la cogo min na.



A sonsorilen




A Sigilen




walima a dalen

Ni den **kungolo** bora, lajiginnimuso ka kan k'a laben ka den kunben. Ni geleya te jiginni na, lajiginnimuso man kan ka tintɔ deme cogo dɔ la barisa bolo nɔgɔ bɛ se ka bana jugu lase denba ma jiginni kɔfe.


Ni den kungolo bora, lajiginnimuso ka kan k'a kunben, nga a man kan k'a sama cogosila. Ni gan b'aw bolo, a' b'o don ka tin mine, o kun ye ka tintɔ ni denyereni ani timminemuso tanga bana ma. Den be na dije kɔnɔ nin cogo in de la i n'a fɔ ja ninnu b'a jira cogo min.




Nin yɔrɔ in na, muso ka kan k'a tɔntɔn kɔsebe.



Yan man kan k'a tɔntɔn kɔsebe. A ka kan ka ninakili teliya nɔgɔn kɔ. O b'a to a te jogin.




lajiginnimuso ka kan k'a kɔlɔsi ko den nɔsinnen don dugumana ma. N'aw ye nɔgɔ ye den da n'a nu na, a' b'a saniya ka bɔ o la joona.(sèben nɛ 262)



O kɔ, fari bɛɛ be lamaga walasa kamakunw bɔli ka nɔgɔya.

Ni kamakunw balanna kungolo bɔlen kɔfɛ:



Nga ba de ka kan ka baara bee ke. Lajiginnimuso man kan ka den kungolo sama, wali-ma k'a kan t̄on̄omi, o bε se ka fijne bila den na.

Jiginni taabolo sabanan bε damine ni den nali ye. A bε laban ni tonso b̄oli ye. Tonso bε b̄o miniti duuru ni miniti tan ni duuru ni j̄ogon ce den bangenen k̄ofe. Sani o ce, a' ka kan ka den laben. Ni basi b̄onta ka ca, (s̄eben j̄e 265) walima ni tonso ma b̄o lere kelen k̄on̄, a' bε taa ni ba ye d̄ogot̄or̄so la.

Muso mana jigin d̄ɔ̄n̄ :



- A' bε den ta a senw ma, k'a kun suli walasa ji salasala ka b̄o a kan k̄on̄. A' b'a to o cogo la fo a ka ninakili.
- A' kana den k̄or̄ta sanfe kojugu sani a barajuru ka tige (O de b'a to den bε joli caman s̄or̄ k'a kolo geleya).
- Ni den ma kasi joona, a' b'a senteḡe gosi-gosi d̄ɔ̄ni walasa a ka kasi.
- O bee la, ni den ma ninakili, a' bε fini sanuman d̄o meleke a' bolok̄oni na k'a nu n'a da k̄on̄na saniya.
- O bee k̄ofe, ni den m'a ninakili, a' b'aw da don a da la ka ji salasala sama ka b̄o a kan k̄on̄ walasa a bε ninakili s̄or̄ (s̄eben j̄e 126 laje).
- Ni den ninakilila ka j̄e, a' b'a lada fini sanuman d̄o kan.
- Aw b'a ke cogo bee la, n̄n̄e kana den mine janko ni den sebali don.



Barajuru tige cogo:



Den bangeȳor̄ la, i b'a s̄or̄ barajuru ka bon, ani fana, a j̄e ye bulama ye. A' ka kan ka to:

sanga kunkuruni k̄ofe, a bε misenya ani ka j̄eya. O waati la, a' b'a siri ni finimugu jalan sanuman d̄o ye ka j̄e walasa joli kana se ka b̄o. O k̄, a' bε s̄or̄ k'a tige i n'a f̄o a jiralen bε ja la cogo min na.



Kunnafonni nafama : A nafa ka bon ka barajuru tige ni lamu kura-kura ye.

San'aw ka lamu dayele, aw ka kan k'aw tege ko ni safine ye. Ni lamu t'aw bolokoro, aw be barajuru tige ni sizo tobilen ye. Barajuru ka kan ka tige tuma bee k'a surunya barakun na. Barajuru tigeyoro ni barakun ce man kan ka teme santimetiri fila kan. Nin fenw keli nafa ka bon kosebe barisa a be denyereni kisi tetanɔsibana ma.




A' be den barajuru saniya tuma bee, a' kana to a ka pigin. A' b'aw tege saniya tuma bee san'aw k'a maga barajuru la.

Ni joli jara den barajuru la k'a nɔgo kojugu, a' b'a joɔsi dɔɔni dɔɔni ni alikɔli ye walima "bleue de methylene". A' kana fura were foyi ke den barajuru la. Bɔgo ni nɔgo man ji a ma. U be se ka tetanɔsibana bila den na k'a faga. (Seben ne 182 ka taa bila 184 la)

N'aw be barajuru furake, a ka ji ka baara ke ni bandi sanuman ye min kɔnɔ n'a janya ye santimetiri segin ye. O yɔrɔni dɔ be tige ni sizo sanuman ye i n'a fɔ a' ne be ja in na cogo min.

Barajuru furakecogo



Bandi be tige yan.

A kana misenya.

b'a siri, a kana

Ni bandi sanuman t'aw bolokoro, a' be barajuru furake ni finimugu sanuman ye. Finimugu man kan ka meleke fari la, nga, n'a ma ne k'an b'a ke ten, a kana gerente, o b'a to fijne ka jolida ja.

A juman ye ka barajuru bila fijne na, o be barajuru binni teliya. Den ka finiw falen-falenni tuma caman, o ka fisa ni bandi sirili ye a la ; barisa bandi sirili be se ka ke sababu ye ka ne don joli la. O la, barajuru ka kan ka kɔlɔsi walasa nɔgo ni gɔngɔn kana d'a la. A' be den kɔlɔsi a tabagaw ka fini nɔgɔlenw na. Barajuru mana nɔgo, a ka kan k'a joɔsi ni ji kalan ye ani alikɔli siŋe kelen tile kɔnɔ.

N'aw be kusi don den na, a' kan'a to a ka se barajuru ma. Ni barajuru walima a keredaw bilen don, a be ne bɔ walima a kasa be bɔ, seben ne 272 laje.

Den barajuru be bin a bangeni tile duuru ka taa tile wolonfila la. Ni barajuru binna, joli walima ji salasala dɔɔni be se ka bɔ a la, o te baasi ye. Nga ni basi ni ne be bɔ kosebe, a' be taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso la.

Denyereni kocogo:

A' be basi ni nōgōw ko ka bō den fari la ni fu magaman ye. O kō, a' b'a jōssi janko ni nēnē bē. A' be fini girinman don a la walasa nēnē kan'a minē. (A' b'aw janto a la, ka d'a kan nēnē digi ka di denyereni na).

Den man kan ka bila ji la sani a bara ka kēneya (tile duuru fo tile segin). Tile segin kōfē, den ka kan ka ko ni ji wōlōkōlen ni safine ye min man farin den fari ma.

Sinji dicogo denyereni ma:

Ni barajuru tigera dōrōn, sinji ka kan ka di den ma; o be tonso bōli teliya, ka basi-bōn bali.

Tonso bōli:

Tonso be bō miniti duuru den nalen kōfē, nga waati dōw la lere caman be teme k'a sōrō a ma na. A' ye ja in laje.


Tonso lajeli : Ni tonso bōra, a' b'a ta k'a laje ni a dafalen don. Ni farada b'a la, walima ni dō b'a je, a' b'a jēfō dōgōtōrō ye. Ni tonso yōrō dō tora denso kōnō, a be se ka jibaatō ka basibōn kuntaala janya walima ka kōnōdimi bila a la.

N'aw be tonso ta, a' ka kan ka gan walima manaforoko don a' bolo la. N'aw tilala, a' b'aw tēge ko k'a je ni safine ye.



Ni tonso menna ka teme lere kelen kan ka sōrō a ma bō:

- A' Kana foyi kē ni basi tēka bō ba la. A' Kana barajuru sama, o be na ni basi-bōn ye. Tuma dōw la, ni muso y'a sonsori k'a tōntōn dōoni, tonso be bō.
- Ni basi bēka bō ba la, aw b'a kōnōbara dogi-dogi dōoni: aw b'a sōrō denso ka gelen; n'aw y'a sōrō ko denso ka magan, aw be nin wale ninnu kē:



Aw be denso digidigi dōoni-dōoni ni hakili sigi ye ka taa sen yan fan fe fo a ka magaya. O la, tonso ka kan ka se ka bō.

N'a ma se ka bō, basi dun bēka bōn; aw b'aw jija ka feere dō sōrō a la ani ka taa dōgōtōrō dōjinin joona.

Basi bɔnni :

Tonso bɔlen kɔfε, basi dɔɔni be se ka bɔ, nga o kuntaala man kan ka janya ani a hake man kan ka teme litiri kaari kan. (Basi bɔnni be se ka to sen na tile dama dɔ nga o te kojugu ye.)


Jantonyerela :

Joli caman be se ka jigin muso kɔnɔ tuma dɔw la ka sɔrɔ a ma dɔn. Tuma ni tuma, a' be to ka maga-maga a kɔnɔ na. N'a' y'a sɔrɔ kɔnɔbara beka bonya, a be se ka ke basi jiginnen don a kɔnɔ. A' b'a tansiyɔn ta ani k'a laje ni bana were taamasijɛ t'a la. (seben je 77).

Walasa ka jibaatɔ ka basi-bɔn kunben walima k'a nɔgɔya, a' b'a to den ka sin min. Ni den ma sɔn ka sin min, a' be mɔgɔ were bila k'a min walima a' be sinji in sama ni feere were ye nɔgɔya la, o kɔ, a' be sin nukun munumene. O bena farikolo dɛmɛ k'a yere tangalan dɔw dilan minnu be basi-bɔn nɔgɔya.

Ni basi-bɔn ma jo, walima ni basi caman beka bɔ, aw be nin wale ninnu ke:


- A' be mɔgɔ bila teliya la ka taa dɔgɔtɔrɔ dɔ wele. Ni basi ma jo joona, joli-ko-dese be se ka muso sɔrɔ.
- Ni jolilajɔ fura (Methergin walima Post Hypophyse) b'aw bolokɔrɔ, aw b'o ke i n'a fo a nefʃlen don cogo min seben je 383 la.
- Muso ka kan ka jimafen caman min (ji, jiriden nɔɔnɔw, te lipitɔni, naji). N'aw y'a ye ko a b'a fe ka kirin, walima n'aw ye fanga dɔgɔya taamasijew ye, (a' ye seben je 121 laje), aw b'a senw kɔrɔta k'a da fen dɔ sanfe ka teme kungolo kan ni santimetiri biduuru (50cm) ye.



Ni basi bɔta ka ca kojugu aw b'a lajɔ nin cogo la:

- Aw be kɔnɔbara digidigi fo a' bolo ka maga denso la. N'o kera, a' be denso kɔrɔta ni bolo kelen ye, ka bolo dɔ in ke k'a digidigi.
- Ni basi jɔra, a' be segin k'a laje miniti duuru o miniti duuru n'a sɔrɔla denso ka gelen halibi. N'aw y'a sɔrɔ denso ma geleya, a' be teme ni kɔnɔbara digidigili ye fo denso ka geleya. Ni denso geleýara dɔrɔn, basi be jo. A' be to k'a laje, ni a magayara, a' be segin k'a digidigi.

Denso digidigili kofe ni basi ma jo, aw be nin ke :



- Aw b'aw bolo fila da jogon kan, ka bara kor la digi. Aw b'aw digilen to kon kan ka men hali ni basi jora.
- Ni basi ma jo nin si la, aw be denso fara jogon kan, k'aw bolo fila ke k'a digi n'aw fanga bee ye fo k'a gun solo kolo la. Basi jolen kofe, aw b'aw digilen to a kan fo ka se dogotorc nali ma.

Kunnafo*nafama* :

Hali n'a y'a sor dogotorc dow be witamini K di jiginni ni kontije kofe basi-bon na, aw k'a don ko a te mako je olu la. Witamini K dabora den doron de kama ; aw kan'a di mogokorbaw ma.

Jolilajo fura (Methergin ni dow b'a wele ergometrine ani post-hypophyse) kecogo numan:

Nin fura ninnu bee (**ergonoinje, ergometrine, oxytocin, ani misoprostol**) be denso n'a joli siraw kolo geleya. Ninnu ye furaw ye minnu farati ka bon kosebe. N'u kecogo ma je, u be se ka ke sababu ye ka ba faga walima ka den faga konbara la. N'u kera u kecogo la, u be den ni ba bee kisi basi-bon kololow ma. U kecogo numan file:

1- Nin fura ninnu keli kunba ye ka basi bonni nogoya jiginni kofe. Ni basi caman beka bon, a' be Methergin pikiri kelen ke lere kelen o lere kelen fo ka se lere saba ma walima a' be se ka teme n'a keli ye fo basi ka jo. Ni basi jora, aw be tugu furakeli la : pikiri kelen walima a minta toniko mugan lere naani o lere naani fo ka se lere mugan ni naani ma. Ni Methergin t'aw bolo, Post-Hypophyse be se ka ke, methergin kecogo la. Nga ni ergometrine (Methergin) be se ka sor, o de ka fisa.

Kunnafo*nafama* :

Sani jiginni waati ce, walasa ka basibon kunben, muso ka kan k'a jija ka jolilajo fura (Methergin) dow bila a bolokor, walima a k'a don ko dow be lajiginnimuso bolo.

Jantonyerela :

Nin fura man kan ka ke abada ni basibon ma juguya ; ani fana, a man kan ka ke konmaya walima tin waati (a man kan ka ke abada sani den ka bo).

1. Joli lajocogo bange kofe :

Ni basi bonta ka ca ka kon tonso boli je walima tonso bolen kofe, a' b'aw teliya ka Onytocin pikiri den tan ke muso la (pitocin, seben je 390). Ni basi ma jo miniti tan ni duuru kon, aw be pikiri in den tan were k'a la. Ni onytocin t'aw bolo aw be se k'a falen misoprostol la (cytotec, seben je 391). Tonso bolen kofe, ni basi beka bon kosebe, aw be se ka ergonoinje walima ergometrine d'a ma (ergotrate seben je

390). Nga aw kana ergonojine walima ergometrine di muso ma abada ka kɔn tonso bɔli jɛ.

Kunnafoni nafama :

Sazifamu walima keneya tigilamɔgɔ minnu be musow lajigin, joli lajɔ fura caman ka kan ka sɔrɔ olu bolokɔrɔ. Muso caman be ntanya u jiginnen kɔfɛ k'a sababu ke basi-bɔn ye k'a sɔrɔ u tun be se ka kisi.

2. Basi-bɔn delila ka muso minnu sɔrɔ jiginni senfɛ, n'olu jiginna dɔrɔn, a' be joli lajɔ fura (Methergin) pikiri kelen k'u la walasa k'u kisi kɔrɔlen nɔgɔn ma. Ni joli lajɔ fura (Methergin) pikiri t'aw bolo, a' be se k'a minta toniko mugan di u ma, walima a furakise fila. Nin fura in ka di u ma lere naani o lere naani lere mugan ni naani kɔnɔ, nga o k'a sɔrɔ a jɛci be yen de !

Walasa ka muso ka basi-bɔn jugumanba kεlε jiginni kɔfɛ, jamana jɛmɔgɔ dɔw b'a jini ojyntocin, ergonojine walima misoprostol pikiri kelen ka ke muso bee la. Basi-bɔn jugumanba kεlεli kɔfɛ, nin fura kofɔlen ninnu be se ka musow farila bana caman were furake. Ni nin fura ninnu caman te sazifamu min bolo, o be se k'a taw kerenerken basi-bɔn jugumanba tigilamɔgɔw kama.


3. **Ni basi bɔnni sababu ye kɔnɔtijɛ ye**, jolijo fura (Methergin walima Post-Hypophyse) keli ye farati ye. Dɔgɔtɔrɔ dɔrɔn de ka kan ka nin fura in dili yamaruya. Nga, ni basi-bɔn ka jugu, a' be se ka ke i n'a fɔ a jɛfɔra cogo min ka temɛ.
4. **Walasa ka basi-bɔn lajɔ kɔnɔtijɛ senfɛ**, (səben jɛ 281). Ni basi bɔnta ka ca k'a sɔs aw ɔrɔ ka jan dɔgɔtɔrɔso la, aw be ojyntocin, misoprostol walima ergonojine ke a la, i n'a fɔ a jɛfɔra cogo min ka temɛ.

Jantonyerela:

Ka jolilajɔ fura (Methergin walima Post-Hypophyse) ke walasa ka jiginni lateliya walima ka fanga di tintɔ ma, o farati ka bon kɔsebe den ni ba fila bee ma. Nga, n'a te jɛ o kɔ, dɔgɔtɔrɔ dɔrɔn de be se k'u ke. Nin fura ninnu man kan ka ke cogosi la ka kɔn jiginni jɛ.

A farati ka bon ka furaw di muso ma minnu be jiginni teliya walima ka fanga d'a ma. U be se ka ba ni den dɔla kelen faga walima u fila bee. Fura puman te yen min be se ka fanga di muso ka jiginni lateliya walima k'a nɔgɔya.

Walasa muso ka fangaba sɔrɔ jiginni na, a ka kan ka balo juman dun ani ka witamini ni joli-segin fura ta a ka kɔnɔmaya kalo kɔnɔntɔn kɔnɔ. A' be dusu don a la a ka furance don denw ni nɔgɔn ce walasa a farikolo k'a fanga kɔrɔ sɔrɔ.(bange kɔlɔsi feerew laje, səben jɛ 283)



Jiginni gelyaw:

Ni geleya sɔrɔla jiginni kɔnɔ, a ka fis a ka deme jini dɔgɔtɔrɔ dɔ fe joona- joona. Tɔɔrɔ ni geleya caman be jiginni na. Geleya minnu ka teli ka sɔrɔ, an bɛna kuma olu kan.

1. Ni tin be to ka wuli ka mada, ani n'a kuntaala be janya daga cilen kɔfɛ, kun caman b'o la :

- A be se ka ke muso sirannen don walima a dusukasilen don. O be se ka tin sumaya. A' b'a hakili sigi, k'a jefɔ a ye ko tin sumaya te baasi ye. A' b'a fɔ a ye a ka to ka taama-taama, ka ji min, ka dumuni ke ani sugune ke. Sin nukun munumneni walima a mɔrɔmɔrɔli be se ka tin teliya.
- A be se ka ke den dacogo man ji. Ni dimi dara, a' be muso laje ni den m'a nasira bila. Tuma dɔw la, sazifamu be se ka den dacogo yelema dɔɔni dɔɔni kɔnɔ na. Ni dimi dara, a' be to ka den munumunu dɔɔni dɔɔni fo k'a kun jigin. Nga, a' kana ke ni fanga ye, n'o te, a be se ka denso ni tonso fara walima ka fijɛ bila barajuru la. Ni den ma se ka munumunu, a' be taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso la.
- A be se ka ke den kungolo ka bon solo ma. O ka teli ka musow sɔrɔ minnu solo ka dɔgɔn walima minnu si ma se den sɔrɔ ye. (Muso minnu delila ka den sɔrɔ, nin man teli ka ke olu la). N'aw sɔmina ko den teka jigin, a' be taa ni ba ye dɔgɔtɔrɔso la ; barisa jiginni be se ka ke operasiyon ye(Cesarienne). Muso minnu ka surun n' u solo ka dɔgɔn ani muso denmisenniw ka kan k'u den fɔlɔ wolo dɔgɔtɔrɔso la.
- Ni muso tun be fɔɔnɔ walima n'a tun te jimafen caman min, ji kodese be se k'a farikolo sɔrɔ. O be se ka tin sumaya. A' be kenejaji walima jimafen werew d'a ma a k'u min dɔɔni dɔɔni ni dimi dara. Ni den natɔ jɛsinnen don sanfe, a' be fɔlɔ ka bolow walima senw ye i n'a fɔ nii t'u la. O te geleyaba ye nga, a be se ka tin kuntaala de janya ani ka kɔdimi bila ba la. A ka kan ka to ka taama-taama; hali a be se ka jɛnuma. O be se ka den yelemani nɔgɔya, ka dacogo juman sɔrɔ.

Ni den be na a sen kan:

Aw b'a geleya jiginni ka ke lajiginni muso walima dɔgɔtɔrɔ dɔ bolo janko ni muso kɔnɔne fɔlɔ don.

Ni den be na a sen kan, muso be se k'a biri k'a kumbere n'a tege fila da duguma, o be se ka jiginni nɔgɔya.

Ni den senw bɔra ka bolow balannen to, aw kana foyi ke ka jiginni karaba. Tuma dɔw la, sazifamu be se k'a dɔn ko den be na a sen kan n'a ye ba laje (seben jɛ 257), ani ka den dusukun tan-tan kan lamen (seben jɛ 252).

Den nali a sen kan, o bε nɔgɔya nin cogo in na:

Aw bε ba lada a kɔ kan, o kɔ, lajiginnimus o ka kan k'a tege fila ko ka je, ka alikɔli jɔɔsi u la, ka sɔrɔ k'a ke i n'a fɔ a bε cogo min ja la :


 <p>Bolo min bε ba kɔnɔbara fanfε, a' b'o lajigin k'a da den kere la. k'a mine ka je ka sɔrɔ a ma ke ni joginni ye, aw b'aw bolokɔni kuturuba don den Kaman kɔrɔ, ka jasere ni cemance bolokɔni da den kere la.</p>	 <p>N'o kera, a bε den mine a senw ma k'a kɔrɔta, ka sɔrɔ ka bolo filanan labɔ i n'a fɔlɔ kera cogo min.</p>
--	--

Ni kungolo ma bɔ, a ka fisba dalen ka to a kɔ kan. A' bε bolokɔni kelen don den da kɔnɔ k'a kungolo d'a disi la, i n'a fɔ ja b'a jira cogo min na.

A' kana den sama cogosi la. Aw bε se k'aw tintin ba kɔnɔ kan dɔɔni ka den kungolo jɔɔni k'a labɔ.

Ni den bolo kelen dɔɔni bɔra:

Ni bolo kelen bɔra k'a sɔrɔ lajiginnimus te se ka den da-cogo yelema, dɔgɔtɔrɔ dɔ ka kan ka jini o nɔgoni bεe la, barisa Jiginni laban be sɔn ka ke opereli ye.



4. Tuma dɔw la, barajuru bε meleke den kan na k'a ja, o b'a men sira la. A' bε barajuru walaka ka bɔ den kan na.

N'aw ma se k'o ke, a' b'a yɔrɔ dɔ siri ka sɔrɔ k'a tige ni sizo sanuman ye.

5. Ni nɔgɔ bε den da n'a nu kɔnɔ:

Daga cilén kɔ, n'aw ye ji nɔgɔ finman ye, o bε sɔrɔ den sɔrɔji ye (a bo fɔlɔ) min bε se ka geleya lase den ma. N'a ye nin nɔgɔ fen o fen sama ka taa a kɔnɔ, o bε se k'a faga. Kabiní den kun be bɔ, a' b'a fɔ ba ye a kana a tɔntɔn tuguni nga, a k'a ninakili teliya nɔgɔn kɔ. Sani den ka ninakili damine, a' bε nɔgɔ sama ka bɔ a da n'a nu kɔnɔ. Hali n'a kɔnna ka ninakili, a' b'aw jija ka nɔgɔ bεe sama ka bɔ a da n'a nu kɔnɔ.

Filani kɔnɔ:

N'aw sigara ko kɔnɔbara ye filani kɔnɔ ye (barisa kɔnɔbara ka bon a kalo hake ma (a' ye seben je 363 laje); ba bεka girinya, walima a' hakili la aw bεka maga kungolo fila la ba kɔnɔ dogi-dogili senfε), a ka fisba muso ka taa kɔnɔmaya lajeli ke dɔgɔtɔrɔso la. Ni lajeli y'a jira ko filani kɔnɔ don, muso ka kan ka gεre dɔgɔtɔrɔso dɔ la kabini kɔnɔbara kalo wɔlɔnfila. A ka c'a la a ka jiginni bε se ka ke san'a waati yε.

Taamasijε minnu bε filani kɔnɔ kofɔ :

- kɔnɔbara bε kɔn ka bonya k'a dantemε kerenerennya la kalo labanw kɔnɔ. (sεben jε 251)
- Ni muso balala ka girinya walima a bε to ka tɔɔrɔ misenniw sɔrɔ (sɔgɔmadafε bana misenniw, kɔdimi, sen tɔnni ani ninakili degun) n'olu ka jugu, a' bε t'a laje ni filani kɔnɔ te.
- Lajeli senfe, n'aw ye fεn kunbaba saba jateminε, (kungolo ni bobara) kɔnɔbara la, o ka teli ka ke filani kɔnɔ ye.
- Tuma dɔw la, a' bε se ka dusukun tan-tan kan werew men minnu ni ba ta tε kelen ye nga, u lamenni ka gelen.

Kalo labanw na, ni muso y'a lafiŋε kɔsebe, ka baara kologelenw dabila, filaniw tēna kɔn ka bange a waati kofɔlen jε.

A ka c'a la filaniw ka dɔgɔn u bange waati, o kama u ka kan ni ladon kojuman ye. Mɔgɔw b'a fɔ ko filaniw be ko dɔn, o te tijε kuma ye.

Ni muso joginna jiginni senfe:

Ni muso joginna jiginni senfe, aw bε dɔgɔtɔrɔ dɔ weele walima lajiginnimuso min bε se ka joginda kala.

Jiginni waati, den bɔda ka kan ka dayelε kɔsebe. Tuma dɔw la, muso jogin ka di n'a kɔnɔjε fɔlɔ don. Ni jiginni baaraw kera u kεcogo juman na, o bε se ka joginni bali :

- Muso man kan k'a tɔntɔn ni den kungolo bɔra, o b'a to den nasira bε bonya a yεre ma. Ka ninakili teliya nɔgɔn kɔ, o ka fisa ni tɔntɔni ye o waati la.
- Ni den nasira bεka yεle, dɔgɔtɔrɔ muso bε se k'a bolo kelen kε den nasira yεleli nɔgɔya, ka kelen dɔ in ke ka den kungolo mine ka jε walasa a kana bala ka bɔ i n'a fɔ tan :
 - A' bε se ka feere werew ke ka den nasira yεleli nɔgɔya i n'a fɔ ka tulu mu a la walima ka fini dɔ su jikalan na k'o d'a kan.
 - Ni muso joginna, a' bε mɔgɔ bila k'a kala min b'a baara jεdɔn tonso bɔlen kɔ.(sεben jε 86 ni 381).

Denyereni ladoncogo :

Denyereni tangacogo tetanɔsi ma : A ka fisa kɔsebe ka den barajuru tige ni fen sanuman dɔ ye. O tigeda man kan ka janya kɔnɔbara la ni santimetiri fila ye. A' Kan'a to jolida ka nigi walima ka nɔgɔ, n'o kera, a bε kεnεya joona. O de kama a man kan ka siri ni bandi ye. (Sεben jε 380 laje). Nga, n'aw ma jε a sirili kɔ, a' b'a siri k'a yoba (sεben jε 184 ni 263).

Ni ba bolo ma ci kɔnɔmaya waati la, tetanɔsi serɔmu ka kan ka ke den na a bange don.

New :

Walasa ka denyereni tanga jεdimi w ma, a' bε furaji walima jεdimi tuluni ke a jεw la (i n'a fɔ nitrate d'argent 1% walima terramycine, walima erythromycin 0,5% ka se 1% ma jiginni kɔfe lεrε fila fɔlɔ kɔnɔ (sεben jε 221 ni 378). O bε se ka den tanga fiyenbana ma n'o y'a sɔrɔ sopisi tun b'a fa la walima a ba (sεben jε 341 ni 546). Ni den bangera dɔrɔn, o fura bε ke a jε na o yɔrɔni bεε.

A' be fini girinman don den na, nga a' kan'a to funteni ka bonya a ma kojugu.


Nene waati, a' be nene minefiniw don den na, nga funteni waati walima ni farigan be den na, a' b'a lankolon bila.

Denba funteni ka ni den ma, o de la den ka kan ka d'a ba naga k den sebaliw walima minnu ka dögön. A' be kunafoni kalan den sebaliw ni den dögömaniwiw kan seben je 405 la.



Saniya : Walasa ka den tanga bana caman ma :

Ladilikan minnu föra a' ye saniya kan gafe sigida 22 na, seben je 444 kcon, a' ka kan k'olu bato. Ni den barajuru keneyara, a' be se k'a ko ji wölkölen na ani koli safine ye parifen te min na.



Ni dimögö ni soso ka ca, a' be sange fitini walima fini fegemani biri den kun na.

- A' ka kan k'aw janto den ka finiw falenni na tuma bee n'a ye sugune ke u la walima n'a fari be bilen. O la, a' b'a lankolon bila walasa fiye k'a sörö ka je (seben je 215).
- Mimi, mura, sögcsögönije walima joli be mögö min na, o tigi man kan ka den ta walima ka maga a la barisa bana ninnu be se ka yelema den fe.
- A' be den yörö janya gongonma yörö ni sisi la.

Denyereni Balocogo :

A' ye nin gafe in sigida tannan kalan denyereni balocogo kan (gafe je 183 laje).

An b'a fo ka geleya ko sinji jögon te den ka dumuniw na. Den minnu balola sinji geregere la, olu ka keneyarabatilen don wa u mö ka di ka teme denw kan minnu balola misinööna. Minnu balola sinji la, olu sata hake ka dögön k'a sababu ke kun damadamaw ye, i n'a fo:

- Sinji kecogo ka ni wa a ye balo dafalen ye ka teme misinööna kan (misinööna jima fara a muguma bee kan).
- Banakise te sinji la wa a te den bana.
- Sinji kalaya cogo bere bennen don den farikolo ma.
- Sinji be den tanga bana döw ma i n'a fo jöni.



Ni muso jiginna dörön, a ka kan ka sin di den ma. Muso jiginnen kura, ji bere te jigin a sin na. O te baasi ye. A ka kan ka sin di den ma lere fila o lere fila. Den ka sin min b'a to ji ka jigin sin na. Ni den ka kene, a beka fari sörö ani n'a be sugune ni banakötta ke ka caya, o b'a jira ko ji jiginna sin na kösöbe.

Ni ji be sin na tuma bee, den ka kan ka balo sinji dörön na fo ka se kalo naani ma walima kalo wöörö. Kalo naani köfe, dumuni suguya werew be se ka fara sinji kan, nga a' b'u falen-falen. Misali la, sin köfe, sogo naji be se ka di den ma, shefan, jege kene naji, naköfen tobilen ani kini dööni. Aw ka kan ka nin fen bee laben ka je sani a' k'u di den ma. Nönömugu walima tigamugu be se ka ke jö-möni na walima malo-möni.(a' ye seben je 186 laje).

Walasa ji ka jigin sin na, ba ka kan ka dumuni ke k'a fa tuma bee, ka noco ni noco ma dumuniw dun, ka jimafenw min. A ka kan ka sunogo kosebe w'a ma kan ka segen kojugu walima ka dimi.

A ka kan ka sin di den ma tuma caman barisa o be ji jigin sin na. Sidabana be muso minnu na, ni dumuni nafama were b'u bolo ka di denw ma, u man kan ka sin di den ma n'a ye kalo tan ni fila so.

Ni sababu do ye den bali ka sin min, ba ka kan ka sin bisi k'a b'on o waati la walasa a kana ja.

Sani ji ka jigin sin na, ba ka kan ka ji wolk'o, ka sukaro kise 2 k'a la walima kutuni ne 2, k'o di den ma.O kun ye kongo kana den too.

Ba be se ka fen minnu ke walasa ji ka jigin sin na:

- A ka kan ka jimafen caman min;
- A ka kan ka dumuni nafamaw dun,kerenkerennenya la kalisiyomuma dumuniw(nocomafaw) ani farisogojoli dumuniw(seben ne 110);
- A ka kan ka sunogo, a kana baara kologelenw ke walima a kana son a dusu ka kasi;
- A ka kan ka sin di den ma lere fila o lere fila.

Denyereni ka banaw :

An k'an yere kolosi furaw la !

Fura caman be yen minnu man ji denyereni ma. O la, n'aw bena fura o fura di den ma, a' b'aw jija k'a jira dogtoro do la folo. Fura do, i n'a fo Chloramphenicol ni Bactrim man kan ka di den ma ni dogtoro ka yamaruya te ; Ampicilline de ka ji. Chloramphenicol man ji denyereniw ma, kerkenkerennenya la den sebaliw walima minnu girinya te kilo fila bo.

A ka ji ka fura di denyereni ma tuma do la. Misali, cotrimopazole dili ka ji denyereniw ma sidabana be minnu ba la barisa a b'u tanga bana in ma (seben ne 358).

A ka fisa ka jatemeine ke den ka bana ko la, ani k'a furake joona.

Bana minnu be men baliku la san'a k'a faga, olu be se ka denyereni faga waati kunkuruni kono.

Denyereni be bange ni bana ni fijne minnu ye (seben ne 316) :

Nin too be se ka den so k'a to ba debe la walima jiginni senfe. Ni den bangera docon, a' b'a fan bee laje ni fijne t'a yoro do la. Ni nin taamasije do b'a la :

- N'a ma ninakili a bange yoro la ;
- N'a dusukun tan-tani ma se ka don, walima n'a dusukun tan-tanko hake te sijne kembe bo miniti kono ;
- N'a fari bee kera jeman falasa ye, bulama walima neremuguma a kelen ko ka ninakili damine ;
- N'a sen n'a bolow kolo fagalen don; n'a t'u lamaga hali n'aw y'a jomoti ;
- N'a ninakili be fereke miniti tan ni duuru a bangenen ko,

O b'a jira ko a ka keneya ma dafa. A' be taa n'a ye dogtoroso la. A be se ka ke fijne

bilala kunsemé na jiginni waati. Bana were te se ka nin fijé ninnu lase den ma cogosi la fo n'a söröla den menna sira la (lere 12) daga cilen kofe. A ka c'a la fura minnu b'an bolokörö, olu te se k'a furake. O la, a' be den to funteni na min t'a degun (sében je 270).

Ni denyereni be fönö, joli b'a banaköttaa la, walima ni jolimisenni ka ca a fari la, o b'a jira ko a farikolo mako be vitamin K la(sében je 392).

Ni den ma jégene ke walima banaköttaa, a bangenen tile fila fölö, a' be se n'a ye dögötöröw ma.

Denyereni ka bana minnu be mögö jörö, olu taamasijew file:

- Ni ne be bɔ den bara la walima kasa goman, o ye tetanösi taamasijé ye.(a' ye sében je 273 laje). A' b'a bara nigin ni aliköli ye, o kö, a' b'a dayelelen to fijé na. Ni bara lamini kalayara, k'a bilen, a' b'a furake ni ampicilline ye (sében je 352), walima penicilline ni streptomycine(sében je 353).
- Den bangenen tile 15 fölö könö, n'a be kasi kojugu ani ka ban sin na, o fana ye tetanösi taamasijé ye walima bana jugu were. O la, a' ka kan ka taa n'a ye dögötöröso la joona.
- Ni den fari ka kalan kösebe fo ka teme degere 40 kan, o te taamasijé juman ye. N'o kéra, a' be fini bee bɔ a la, ka sörö ka fini were su ji la k'a fari jössi n'o ye. A' be se k'a ko ni ji wölkölen ye ani ka aspirini dɔ d'a ma. (A' b'aw janto den ka fura tata hake la).
- A' be den fari kalaya kun jégini k'o dɔn ni banamisen dɔ t'a la. N'o don, a' be Ampilini (Ampicilline) di a ma walima kulorokini. A' b'a jatemine ni jikodese t'a fari la. Ni den fari sumalen don kojugu, o fana be se ka ke farigan taamasijé ye (banamisenw).
- Jalibana (dow b'a weele könjama) : Ni den fari ka kalan, a' be feere ke a fari ka sumaya i n'a fö a neföra cogo min ka teme. A' be taa n'a ye dögötöröso la joona. (a' ye sében je 559 laje). A' b'a jatemine ni jikodese t'a fari la. Ni den be to ka ja kabini a bange don, o b'a jira ko fijé bilala a kunsemé na jiginni senfe. Bangeni kofe ka men, ni den be to ka ja, a' b'a jatemine ni tetanösbana t'a la (sében je 192) walima kanjaba (sében je 185).
- N'aw y'a ye ko den ka bana ka jugu, a b'a kun jan (a' ye sében je 278 laje), o be se ka ke kanjabana taamasijé ye walima tetanösi (sében je 273). O la, a' ka kan k'aw teliya ka taa n'a ye dögötöröso la joona.
- Mura ni banamisenw : Mura ka teli ka denyereni mine, nga o te jöröna ye. A be kénéya a yere ma. Ni farigan be den na, a te son dumuni na, a te sunögö ka jé walima a ninakili ka teli ni siye 40 ye miniti kelen könö, o b'a jira ko bana juguman dɔ b'a la. O la, a' be taa n'a ye dögötöröso la.
- Girinya : Ni fen teka fara den girinya kan dögökun 2 fo ka se dögökun 3 ma a bangenen kofe, a' be taa n'a ye dögötöröso la. Dööni be bɔ den caman girinya la u bangenen tile fölöw la. O te baasi ye. Dögökun fölö kofe, garamu 200 jögön be fara den kénéman bee girinya kan dögökun o dögökun. Dögökun fila be dafa waati min, den kénéman bee ka kan k'a bange don girinya jögön sörö. Ni fen teka fara a girinya kan walima dɔ de beka bɔ a la, o b'a jira ko den man kéné. O la, ba ka kan k'a yere jininka ni den tun ka kéné a bange waati la ani n'a tun be sin min ka jé. A' be den laje ni bana werew taamasijew b'a la. N'aw te bana kun dɔn, ani fana n'aw te se k'u furake, a' be taa ni den ye dögötöröso la.

5. Fccos.

Den sin mintɔ mana fijɛ sama, a bɛ girinti fo sinjikuru be bɔ tuma dɔw la. O te bana ye. Ni den tilala sin min na, ba ka kan k'a da a kamankun na, k'a gosi-gosi a kɔ la dɔɔni dɔɔni walasa fijɛ min taara a kɔnɔ sin mintɔ la, a ka girinti k'o labɔ. A kecogo numan file nin ye ja la.

Sin-min kɔfɛ, ni den be fccos aw kelen k'a lada, a' be to k'a lasigi ka waati kɛ sin min o min.

Ni den ka fccos ka jugu, a farikolo ji be dɔgɔya, a bɛ fasa, o b'a jira k'a man kene. Ni kɔnɔboli fana be den na, o b'a jira ko kɔnɔnabana dɔ b'a la. (sèben ne 157). Jolilabanaw (sèben ne nataw laje), kanjabana (sèben ne 185) ani bana werew be se ka den bila fccos na.

Ni den fccos ne ye neremuguma ye walima binkenɛma, o b'a jira ko kɔnɔnabana b'a la (sèben ne 94), kerenerenneny la n'a kɔnɔ tɔnnen don walima n'a te banakɔtaa sɔrɔ. N'a b'o cogo la, a' be taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso la.

6.Ni den te sin min ka ne walima n'a banna sin na ka teme lere 4 kan,o te taamasiŋe numan ye; janko n'a fari fagalen don a kan, k'a ke i n'a fɔ a man kene : a bɛ kasi walima a masumalen don ka teme a kecogo kɔrɔ kan. Bana caman be nin taamasiŋe ninnu kɛ den na, nga kun minnu dɔnnen don kɔsebe n'u ka jugu den bangenen dɔgɔkun fila fɔlɔ kɔnɔ, olu be sɔrɔ joli la (sèben ne fila nataw laje) ani fana u be se ka kɛ tetanɔsi taamasiŋe ye (sèben ne 182).


Sin-min kɔfɛ, a' ye feere kɛ den ka girinti.

Ni denyereni banna sin na, a bangenen tile fila fo ka se tile duuru ma, o b'a jira ko joli-labana dɔ b'a la.

Ni denyereni banna sin na, a bangenen tile duuru fo ka se tile tan ni duuru ma, o b'a jira ko tetanɔsibana be se ka sɔrɔ a la.

Ni den te sin min ka ne walima a bɛ i n'a fɔ a man kene, a' y'a fari fan bee laje ka ne, i n'a fɔ a nefɔra cogo min na sigida sabanan kɔnɔ. A' b'aw jija ka nin taamasiŋe ninnu jatemin :

- A' y'a laje n'a ninakili degunnen te. N'a nu bɔrɔbɔrɔlen don, a' b'a sama n'aw da ye i n'a fɔ a jiralen don cogo min na sèben ne 164 na. N'a ninakili ka teli (sijɛ biduuru walima a ka ca n'o ye miniti kelen kɔnɔ), n'a fari ne yelemana, n'a ninakili be fereke, ani n'a ninakilitɔ galakakolo be to ka don ka bɔ, ninnu b'a jira ko sin-kɔrɔ-keredimi b'a la (pneumonie ; sèben ne 171).
- Sin-kɔrɔ-keredimi (pneumonie) be denyereni minnu na, olu te sɔcsɔgɔ tuma dɔw la ; taamasiŋe minnu fɔra Sin-kɔrɔ-keredimi (pneumonie) kan, olu si te ye den na. N'aw sɔminal ko Sin-kɔrɔ-keredimi (pneumonie) be den na, a' b'a furake i n'a fɔ jolilabanaw be furake cogo min na(A' ye sèben ne nataw laje).
- A' be den fari laje, n'a dawolo n'a nedea ne yelemana, o b'a jira ko Sin-kɔrɔ-keredimi (pneumonie) b'a la,(fijɛ be sɔrɔ a sɔn na walima a bangera ni bana were ye). Ni den nedea n'a nekisew kera neremuguma ye a bangenen tile duuru fɔlɔ kɔnɔ, o b'a jira ko bana ka jugu. O la, a' be taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso la. Ni den fari kera neremuguma ye a bangenen tile duuru fɔlɔ, a ka c'a la o te baasi ye. N'a be nin cogo la, ba ka kan ka sin bisi k'a di den ma ni kutu ye. A' be fini bee bɔ den na, ka bila yɔrɔ la, yelen b'a sɔrɔ yɔrɔ min kɔsebe(A' kana a bila tile la).
- A' be maga den ɲuna na k'a laje(A' ye sèben ne 9 laje):



Ni den ɳuna jiginnen don, o b'a jira ko jikodese b'a farikolo la.
(a' ye seben ne 174 laje)

Ni ɳuna fununen don, o b'a jira ko kanjabana be den na.
(a' ye seben ne 278 laje)

Sayi :

Ni den ne kera nere ye a bangenen tile 2 n'a tile 5 ce, o b'a jira ko sayi juguman b'a la. O la, a' be banamisenw taamasinew jini. N'o do b'a la, a' be Anpisilini (ampiciline) do d'a ma. Ni new kera nere ye kojugu, kilogaramu o kilogaramu, a' be se ka phenobarbital jima miligaramu 5 d'a ma walima k'a pikiri ke ni mogo min be piriki kecogo do.

Ka bo tile fila la ka se tile duuru ma, denyereni ka sayi te jorɔnakoba ye nga a ka fisa ka t'a jira dɔgɔtɔrɔ do la.

Kɔnɔboli :

Kɔnɔboli ye denmisew ka saya sababuba fɔlo ye. A banakise be sɔrɔ dumuni fe. Walasa ka den tanga kɔnɔboli ma, a' b'aw janto a la a kana fen nogolen don a da :

- Den ka dilan walima a dayɔrɔ ka kan ka saniya tuma bee.
- Denba ka kan k'a tege n'a sin ko ka je n'a bena sin di den ma.
- Den makope ji bee ka kan ka wuli fɔlo. A ka dumuni minenw fana ka kan ka tobi sani ka dumuni k'u la (bɔlini, kuyeri, biberon n'a datugulan)
- A' ka kan ka den ka dumuni fenw datugu ka ne walasa dimogó kana sigi u la.

Kɔnɔboli furakcogo :

A' be teme ni sin dili ye den ma nga a' be dumuni tɔw dili nemenem (biberon no, jiriden no). A' be to ka siro d'a ma, ani a' be ji wuli k'a bila ka sumaya ka sɔrɔ k'a di den ma.

A' kana foyi were d'a ma. Ni bana ma nogoya joona, a' be taa n'a ye dɔgɔtɔrɔ so la. Nga, ni dɔgɔtɔrɔ ma surun a' la, bana dun ka jugu, a' be to ka keneyaji d'a ma. (a' ye seben ne 230 laje).

Barakun bonya :

Barakun bonya te bana jugu ye. A ka c'a la, a be ban a yere ma hali n'a ma furake.

A' be se ka den bara siri ni bandi (finimugu) ye hali n'a jira la k'o t'a ban joona. Bandi man kan ka gerente kojugu.

Kunnafonni nafama :

Ni kanjabana ni farikolo jikodese ye nɔgon sɔrɔ den na, o te do a ɳuna fe. A' b'aw

jija ka farikolo jikodese taamasijε werew jinin (A' ye sεben ne 151 laje) ani kanjabana fana taamasijε werew (A' ye sεben ne 185 laje).

- A' be den kεcogo jatemine (a tulonkεcogo n'a nekun). Ni den be to ka ja, ani ka sεrεkesεrεke, o be se ka ke tetanɔsi ni kanjabana taamasijε ye walima a be se ka ke fijnε ye kunsemε sɔrɔ jiginni senfe. N'aw magara den na walima a' y'a yεlema, a fasa bee be wuli ka jo.O be se ka ke tetanɔsibana ye. A' b'a laje n'a da be se ka waga walima n'a kumbere be se ka kuru (sεben ne 183).
- Ni den b'a sεrεkesεrεke, a neje be tige, a ka c'a la, tetanɔsibana t'a la. Nin jali suguyaw be sɔrɔ kanjabana de fe, nga farikolo jikodese ani farigan jugumanba de y'a sababubaw ye. A' be se ka den kun don a kumberew ni nekun ce wa ? Ni den jalen don nin keli ma walima n'a be kasi dimi bolo, o be se ka ke kanjabana ye (a' ye sεben ne 185 laje).
- A' be jolilabanaw (Septicémie) taamasijεw jatemine.

Denyereniw farikolo te se ka bana misenni kεle ka ne. Ni banakise donna den joli la farikolo fe walima a barajuru jiginni waati, a be jensen a fari fan bee la. Nin bana in be dɔn den na a bangenen tile fɔlɔ walima tile filanan.

Jolilabana taamasijεw :

Danfara be denyereniw ka bana misenni ni den kɔrɔbaw ta ce. A ka c'a la, denyereniw ka bana caman ye jolilabana de ye.

Taamasijε minnu ka teli ka ye, olu de file :

- Den te sin min ka ne;
- A neña sunɔgɔ te ban;
- A fari be je (jolidese) ;
- A be fɔɔnɔ walima a kɔnɔ be boli ;
- A fari be kalaya walima a be sumaya kojugu (fo ka jigin degere 35 duguma) ;
- A kɔnɔ be tɔn;
- A farikolo ne be ke nεre ye(sayi);
- A be ja;
- A fari ne be yεlema.

Ni nin taamasijε ninnu dɔla kelen yera den na, o sababu te jolila bana ye nga n'u caman ye nekun sɔrɔ den na, o be se ke jolilabana ye.

Denyereni fari te kalaya a ka bana bee la. A fari be se ka kalaya, ka sumaya walima ka to a cogo la.

N'aw sɔmina ko jolilabana be denyereni na, a furakεcogo file:

- A' be den pese fɔlɔ k'a girinya dɔn. O kɔ, kilogaramu o kilogaramu, a' be anpisilini miligaramu 50 pikiri ke ka ben o ma siŋε fila tile kɔnɔ ni den si te dɔgɔkun kelen bɔ, walima siŋε saba tile kɔnɔ ni den si temena dɔgɔkun kelen kan. N'aw te se nin jate ke cogo la, a' be anpisilini miligaramu 150 k'a la.
- Kilo o kilo, a' be zantamisini (gentamicine) miligaramu ke den na siŋε kelen dɔrɔn tile kɔnɔ. N'aw te se nin jate kεcogo la, a' be zantamisini (gentamicine) miligaramu 15 ke denw na minnu si te dɔgɔkun kelen bɔ, nga n'u si ka ca ni dɔgɔkun kelen ye, a' be miligaramu 20 k'u la.

- A' b'a laje ni ji kodese te den fari la. N'aw y'a sɔrɔ o b'a la, a' be sinji bisi k'o d'a ma kutu la ani keneysi fana (A' ye seben ne 152 laje).
- A' kana dan ninnu dɔrɔn ma, a' be taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso la.

Denyereni ka banaw dɔn man di. A ka c'a la, a fari te kalaya. A' kana sigi n'a ye, a' be taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso la. N'aw ma se ka dɔgɔtɔrɔso sɔrɔ, a' b'a furake ni anpisilini ni zantamisini ye i n'a fɔ a jefora cogo min ka teme. Anpisilini ye denw ka fura jumanba ye, farati t'a la wa a jɔyɔrɔ ka bon farikolo banakise fagali la.

Denba ka keneysi Jiginni kɔfε:

I n'a fɔ an y'a jefɔ cogo min na sigida tannan na, jiginni kɔfε, muso be se ka dumuni sugu bee dun, kerenkerennenya la : nɔnɔ, foromazi, shɛ, shefan, sogo, jiriden ni nakɔfenw. Ni shɔ dɔrɔn de b'aw bolo, a ka kan k'o dun dumuni bee la. Nɔnɔ ni nɔnɔma fenw minnu be ji jigin ba sin na, a ka kan k'olu fana dun. A ka kan ka ji walima jimafen caman min ka caya ka teme a kɔrɔlen kan. Balocogo juman be jiba jigin denba sin na.

Waajibi don denba k'a yere saniya jiginni don fɔlɔw la. Don fɔlɔw la, a be se k'a fari jɔɔsi ni fini jinigen dɔ ye. Saniya te tɔɔrɔ foyi lase mɔgɔ ma. Muso min mana tile mugan ke kobaliya la, o n'a a den bee be se ka bana sɔrɔ. Sani basi ka jɔ pewu, a be se k'a ko ka sɔrɔ a ma don ji la.

Tile dama dɔ walima dɔgɔkun dama dɔ (tile binaani jɔgɔn) jiginni kɔfε, muso ka kan :

- Ka dumuni sugu bee dun;
- Ani ka to k'a ko.

Jiginni kɔfε banaw:

Jiginni kɔfε, bana caman sababu ye lajiginnimuso ka saniya baliya ye i n'a fɔ k'a bolokɔni nɔgɔlen don musoya kɔnɔ.

Jibaatɔbanaw taamasijew :

yereyereliw, farigan, kungolodimi walima kɔdimi ; tuma dɔw la, kɔndimi ani jincgo kasa goman bɔli.

Jibaatɔbanaw furakεcogo :

Fura saba be ke ka jibaatɔbana furake : anpisilini pilikiri be ke siŋε fila. Fɔlɔ ye pikiri garamu 2 ye, filanan ye garamu 1 ye siŋε naani tile kɔnɔ. Ani fana, aw be zantamisini (gentamicine) pikiri k'a la siŋε fila. Fɔlɔ, a' be miligaramu 80 ke a la. O kɔ, a' be miligaramu 60 ke a la siŋε saba tile kɔnɔ. Fura sabanan ye metronidazole (metronidazole) ye. A' b'o miligaramu 500 d'a ma siŋε saba tile kɔnɔ. A' be teme ni nin fura ninnu dili ye fo ka se tile fila ma farigan bannen kɔfε.

A' be banakise faga fura di jibaatɔ ma (penisilini 500 000 kisε kelen siŋε naani tile kɔnɔ walima a pikiri 1 000 000 kɛko kelen lere tan ni fila o lere tan ni fila). A' be se ka banakise faga fura werew di a ma i n'a fɔ anpisilini.

Jiginni kɔfε, ni muso ka banaw ma ban joona, a' be taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso la sani a ka juguya.

Sindimi (joli, kurumisenniw) : ka sin di den ma ani k'i janto sinbara la.

Denba k'a janto a sinbara la, o ka fis a n'a den bëe ka kënëya ma. Ni den bangera yçrɔni min, a ka d'a ye ka sin min walima k'a nëmu dɔrɔn, o de la, sin ka kan ka d'a ma. A ka d'a ye fana a ka ke mɔgɔ dɔ tege kɔnɔ. A' be den deme a ka sin sama, o be sinjisira dayele ani ka tonso bɔli teliya. Sinji fɔlɔ duilen don, ani fana a jɛ ye nérémuguma ye. Denyereni mako be fen o fen na k'a tanga banaw ma, o bëe be sɔrɔ sinji fɔlɔ la. Witamini caman fana b'a la. Sinji fɔlɔ ka ji den ma kɔsebe kɔsebe,

O la, a' b'a jija cogo bëe la ka sin di den ma joona a bangenen kɔ.

A' b'a ke cogo bee la ka den bila ba sin na teliya la.

Ni den man kéné, a te se ka sin min kɔsebe. A ka fis a ka sin caman bisi a bolo la k'a di den ma.

Sin bisticogo bolo la :

A' b'aw tege don sin kɔrɔ ka bolokɔni kuturuba d'a kan k'o ke k'a bisi ka jigin nukun yan fan fe.

A ka c'a la, ji min be sɔrɔ sin na, o be den bɔ. Ni den ye o min k'o ja, ji were be jigin a la. Ni den m'a min k'a ja, ji caman te jigin a la. Bana mana den bali ka sin min tile dama dɔ kɔfɛ, ba sin be ja. O de kama, ni den seginna k'a be sin min kɔfɛ, a tēna ji bëre sɔrɔ a la min b'a bɔ.

Ni den banna sin na, walasa sin kana fa ka temé, a' ka kan k'a bisi. N'o tɛ, a mana fa kojugu, o be na ni sindimi ye ka laban ka sinji yelema ka ke nɛ ye. Ni sin fara kojugu, a minni be geleya den fana ma.

Ni sin samani ka gelen den bolo, a' b'a bisi k'a d'a ma ni kutu ye walima k'a toni-toni a da kɔnɔ.

Ni muso b'a yere koli matarafa, o b'a ke sin saniyalen be to. O la, kun t'a la ka sin ko tuma bee ni den ben'a min. A' kana sin ko ni safine ye. Safine be sin nukun pérénperen ka joli misenniw bila a la.

Sin nukun pérénperenni walima joli misenniw :

Sin joli misenniw n'a pérénperenni be sɔrɔ ni den sin mintɔ be sinnukun dɔrɔn sama.

Sin jolimisenniw furakcogo :

Denba kana sin dili dabila den ma hali ni sin samani be digi a la.

Walasa ka jolimisenniw bali ka bɔ sin na, den sin mintɔ ka kan ka sin mine n'a da ye ka jɛ. A' kana sin sama ka bɔ den fabali da. A' be sin kelen di den ma fɔlɔ, n'a y'o min k'o ja, a' be tɔkelen dɔ in fana d'a ma.

Ni joli be sin kelen dɔrɔn de la, joli te min na, a' be fɔlɔ k'o d'a ma, o kɔ, a' be jolima in d'a ma. Ni den tilala sin min na, a' be sindimitɔ in bisi k'o nɔnɔ mu sin nukun na. O be jolimisenniw kënëya. A' b'a to fijɛ k'a ja fɔlɔ san'aw k'a datugu. Ni joli walima n'e caman be bɔ sinnukun na, a' be to k'a bisi k'a nɔnɔ bɔ fo ka se a këneyali ma.

Sindimi:

Sindimi sababu be se ka ke sinnukun jolimisenniw ye walima n'a fara kojugu k'a geleya. Ni den be sin min ka caya, ba fana be jimafen caman min ani k'a da k'a lafijɛ, a c'a la,

dimi be ban pewu tile kelen walima tile fila. Banakise fagalan ke kun te sindimi na, nga a' be nin kunnafoni nɔkanta kalan.

Sindimi juguman : Sin nukunna jolimisenni w be se ka laban sindimi juguman ma fo ka se ne tali ma.

Taamasijew :

- Sin fan dɔ be funu k'a bilen. A be kalaya fana ka mɔgɔ dimi;
- Farigan ni nene;
- Genegene be sigi kama kɔrɔ; tuma dɔw a be funu ka dimi k'a la.
- Funu be ci k'a ne bɔ tuma dɔw la. A ka teli ka ke sin-di dɔgɔkun fɔlɔ walima a kalo fɔlɔ la (sèben ne 184)

A furakcogo:


- Bana te sin min na, a' be teme n'o dili ye den ma.
- A' be to k'aw lafijɛ ka ne ani ka jimafen caman min.
- Sin min b'aw dimi, a' b'o nɔnɔ sama k'o bɔn.
- Walasa ka dimi mada, a' be fini dɔ su ji suma na (gilasiji) k'o d'a kan. Ani fana, a' be dimimada furaw ta i n'a fɔ asipirini.
- A' be banakise faga fura numanw ta sindimi na, i n'a fɔ sipiramisini (spiramycine), garamu 2 ka se garamu 3 ma tile kɔnɔ. Misali la, Rowamisini (ronjamycine) 500, kise 2 sɔgɔma, kise 2 wula fe.
- A' be asetaminofeni ta (acetamyniphen) ka dimi mada (sèben ne 379).
- A' be banakise fagalan ta ; dikulozasilini (dicloxacillin) tali jɔgɔn te banakise fagalanw na (sèben ne 350). A' b'o kise miligaramu 500 ta sijɛ naani tile kɔnɔ fo ka se tile wolonfila ma. Eritoromisini (erythromycin sèben ne 354) walima kotrimozazoli (cotrimoxazole sèben ne 357) fana be se ka ta.
- Ni den beka sindimitɔ min, a' b'o bisi dɔɔni dɔɔni ka d'a ma.
- Nin fura ninnu bεe kelen kɔfe, ni fen ma bɔ dimi na, a' be se ka taa dɔgɔtɔrɔ dɔ segere.

Sindimi kumbencogo :

- A' y'a to sinbara fila ni tege fila saniyalen ka ke tuma bεe.
 - Sin dili kɔfe den ma, a' ka kan ka sin nukun ko ni ji sanuman ye (ji wɔlɔkɔlen kanunen don). Ni sinbaraw jara, a' be tulu dɔɔni mu u nukun na (tobili ke tulu dɔ).
- A' b'aw janto sin nukun na, a kana pεrenperen i n'a fɔ a nefɔra cogo min ka teme. A' kana sɔn fana sin ka fa k'a damateme.
- Muso min be sin di den ma, ni kuru b'o sin kɔnɔ, a b'a dimi ani fana a be kalaya, o be se ka ke sindimi juguman ye (ne be don min na). Ni dimi t'a la, a be se ka ke kanseri ye walima kisi(banakise dagayɔrɔ).

Muso ka kanseribana:

Kuru misen be muso caman sin kōnō. O kuru bonya n'a cogoya be yelema, a be magaya fana muso ka kalolabō waati. Tuma dōw la, n'o kuru ma ci, a be se ka ke sinna kanseri taamasijē ye. Kanseri furakecogo puman be bō a taamasijē fōlōw dōnni n'a furakeli la joona. A ka c'a la, opereli de y'a fura ye.




Sinna kanseri taamasijew :

- Kuru fitini dō be ke sinbara kōnō (a' be ja in laje).
- kuruni be to ka bonya dōnni dōnni.
- Kuru fitiniw ni wo-woniw be se ka ke sin na, i n'a fō lenburuba fara be cogo min na.
- Waati dōw la, genegene be bō kama kōrō.
- A damine na, dimi te ke sin na wa a te kalaya. Nga kōfe, dimi be wuli (Ni muso sin be kalaya ani n'a b'a dimi, o be se ka ke sindimi juguman taamasijē ye walima sinnabana were. (a' be seben jē 387 laje).
- Ji salasala be se ka bō sin na.

Muso be se k'a yere sin laje cogodi (k'a bana dōn)

Muso bee ka kan k'a yere sinbara lajecogo dōn walasa ka jatemine ke kanseri taamasijew na. A ka kan k'a sin laje sijē kelen kalo o kalo a ka koli temenen kōfe ni tile tan ye.



- Muso ka kan ka sinw laje dugare la, k'a jatemine kōsebe ni kelen ka bon ni kelen ye. A' b'a laje ni nin taamasijē fōlen dō be sin na.
- A' b'aw da aw kō kan kunkōrōdonnan dō kan walima dara kurulen dō. A' be sōrō k'aw sinbara dogi-dogi ani k'a nukun mōrōmōrō n'aw bolokōniw ye. A' b'a damine sinnukun na ka taa aw kama kōrō.
- kōfe, a' b'aw sinw bisi ka laje ni joli walima ne be bō u la.
- N'aw ye kuru kōlōsi a' sinw kōnō walima taamasijē were min cogo m'aw diya, a' be taa a segesēge dōgōtōrōso la. A dōw la, nin kuru suguya ninnu bee te kanseri taamasijē ye nga a ka fisā k'u sidōn joona.

Kōnōbarala Kanseri taamasijew:

Kuru caman sababu ye den bonya cogo ye kōnōbara la. kuru minnu be bana kofō, olu sababu be se ka ke fen caman ye, i n'a fō :

- Tuma dōw la, kisi (banakise dagayōrō) walima jiforoko denso kōnō.
- A be se ka ke den dalen te denso kōnō.
- A be se ka ke kanseri ye.



Dimi bere te nin fen saba si damine na nga a dimi be juguya kōfe. U bee ka kan ka furake dōgōtōrōso la ani a ka c'a la, u caman be laban opereli ma. N'aw ye kuru ye aw la dō beka fara min bonya kan dōnni dōnni, a' be taa dōgōtōrōso la.

Wolonugula kanseri:

Kanseri be se ka ye wolonugu la, denso walima yorɔ were. A ka teli ka musow sɔrɔ minnu si temena san 40 kan.

A taamasijɛ fɔlɔ ye joli-dese walima koli banbali ye min ma sidɔn (min te se ka nefɔ). O temenen kɔ, a' bɛna bɔ kuru dɔ kalama kɔnɔbara la dimi be min na.

Wolonugula kanseri daminetɔ segesegecogo dɔ be yen min be weeble ko Pap Smear (Panpanicolaou). Ni nin segesegeli be se ka ke a' ka sigida la, muso fen o fen si be san mugan bɔ, olu bee ka kan k'a ke sijɛ kelen san kɔnɔ. Feere were be yen min be weeble "jenɛ lajeli ". A' be winegiri ke wolonugu dawolo la ; n'a je yelemana ka ke jeman ye, o be se ka kanseri kofɔ. Walasa ka danganiya sɔrɔ ko kanseri don, a' be segesegeli were ke ka sɔrɔ k'a furake.

N'aw sigara dɔrɔn ko kanseri b'aw la, a' be wuli joona ka se dɔgɔtɔrɔso la.

Farafinfuraw jɔyɔrɔ ka dɔgɔn kanseri furakeli la.

Den dalen denso kɔ kan:

Tuma dɔw la, den be da denso kɔ kan. N'o kera muso be kɔnɔmaya taamasijɛ ni koli ye jɔgɔnfɛ. Nga a ka koli te na a nacogo kɔrɔ la.

Barakɔrɔdimi gelen be ke muso la ani fana kuru be ke a wolonugu kɔkan dimi be kuru min na. Den min be wolonugu kɔ kan, o den te se ka balo. Muso be opere ka den labɔ. N'aw sɔmina nin sugu la dɔrɔn, a' ye boli ka dɔgɔtɔrɔ magen barisa a be basibɔn juguman bila muso la tuma bee.

Kɔnɔtijɛni a yere ma :

Kɔnɔ ka tijɛ a yere ma, o ka teli ka ke kɔnɔbara kalo 3 fɔlɔw de la. Wa a caman na, den salen de be na.

Kɔnɔtijɛ be muso caman sɔrɔ u ka jenemaya kɔnɔ k'a sɔrɔ u m'a jateminɛ k'o don. A be ke u hakili la k'u ka kalolabɔ nana cogoya were la. Tuma caman joli kuruniw be ke o kalolabɔw la. O la, kɔnɔtijɛ dɔnni nafa ka bon barisa kɔlɔla b'a dɔw la.

Kalolabɔ mana jɔ ka teme kalo kelen kan, ni muso y'a ka lada ye o kɔ, o ye kɔnɔtijɛ taamasijɛ ye.

Kɔnɔtijɛ ni jiginni kecogo ye kelen ye : Den be na fɔlɔ, o kɔ tonso be bɔ. Basi boli be to sen na fo ka se tonso boli ma.

Muso furakeli kɔnɔtijɛ kofɛ:

Ni basi bɔta ma caya, a te geleya lase muso ma. O la, laben minnu be ke jiginni na, o laben kelenw de be ke kɔnɔtijɛ na. A ka c'a la, den sebali de be na, o kɔlɔla man bon.

Kɔnɔtijɛ be muso caman sɔrɔ u ka jenemaya kɔnɔ hali n'a kera sijɛ kelen ye; tuma caman u t'a jateminɛ ko kɔnɔtijɛ don. A be ke u hakili la k'u ka kalo temena u kan walima a y'a nawaati teme. O temenen, a be segin ka na cogoya were la min ni nacogo kɔrɔ te kelen ye ; a joli kuru-kurulama de be na. O la, kɔnɔtijɛ dɔnni nafa ka bon muso ma barisa kɔlɔla b'a dɔw la.

Koli kelen mana teme muso kan walima koli caman, n'a y'a ye o kɔ ani fana basi bɔnta ka ca, o ye kɔnɔtijɛ taamasijɛ ye.

Kōnōtijē bē i n'a fō jigginni : Den sebali ni tonso fila bēe ka kan ka bō. Tuma dōw la, basi bōnni ni dimi gelen bē to sen na fo den ni tonso fila bēe ka bō ka ban.

Ni kōnōtijē kera kōnō tile bisaba walima a tile biwōōrō, den janya tē temē santimetiri kelen walima fila kan.

Muso furakēcogo kōnōtijē kōfē :

Muso ka kan ka ibiporofeni (ibuprofène, sēben je 379) ta dimi na walima kodeyini (codeine, sēben je 383) ka sōrō k'a lafijē. Ni basi-bōn kuntaala ye tile caman sōrō, a ka kan ka fēn min ke, o file :

- A bē taa dōgōtōrōso la k'a kōnō ko.
- Muso dalen ka kan ka to fo ka basi-bōn juguman nōgōya. A k'a lafijē tile saba basi jōlen kōfē.
- **Ni basi bōnta tēmena hake kan, a' bē sēben je 266 kōnō kunnafoñi w kalan k'a furakēcogo dōn.**
- Ni farigan de don walima bana werew, a' b'olu furakē i n'a fō jigginni kōfē banaw bē furakē cogo min. (A' ye sēben je 276 lajē).
- Kōnōtijē kōfē, basibōn bē se ka to sen na tile caman. A bē na i n'a fō koli nacogo.
- Kōnōtijē kōfē, muso man kan ka kafonōgōnya ke sani basi ka jō pewu.
- Ka muso to bangekōlōsi feere kan min bē weele ko DUI, n'a kōnō tijēna, o bē se ka bana jugumanba bila a la. A' bē taa dōgōtōrōso la joona, ka DUI labō ani ka banakise faga furaw ta.
- **Basibōn kūnbēncogo** : N'aw ye kōnōtijē taamasijē fōlōw ye dōrōn, a' b'aw da k'aw lafijē kōsēbē, ani ka kōnōdimi furaw ta.

Nin ye faratiba ye ka jēsin baw ni denyērēniw ma:

Nin ye kunnafoñi ye ka di sazifamuñ ni kēneyatigilamōgōw ma:

Muso dōw bē se ka geleya sōrō jigginni na ani jigginni kōfē. A ka c'a la, u denw ni fari te na ; u ni bana bē wolo. Nin denba ninnu ye musow ye, ce te minnu bolo, so t'u fe, balodese b'u la, u si ma se den sōrō ye, hakilila bana b'u la walima den b'u bolo balodese ni bana bē minnu na.

Ni sazifamu, kēneya baarakela walima mōgō wēre y'a janto nin muso ninnu na, k'u dēmē ka balo sōrō, k'u ladon ani ka to k'u bilasira, o bē se ka ke sababu ye ka yelēma belebele don u n'u denw ka jēnēmaya la.

A' kana sigi k'u file, a' ye wuli k'u dēmē.

Kōnōtijē lapininēn:

Muso dōw b'a dabō a kama ka taa mōgōw bara olu k'u dēmē k'u kōnō tijē. Nin kōnōtijēw bē ke ka da sababu caman kan.

Kōnōtijē walima a tijebaliya jāniya sirili ka gelen. Hakilina juman sōrōli bē se ka muso dēmē ka jāniya ta kōnō tijēni n'a tijebaliya la. Ni kōnōtijē kera dōgōtōrōso la a jēdōnbaga fe n'a ke minen sanuman ye, a ka c'a la, kōlōlō t'o la muso kan. Ni kōnōtijē kera sani kōnō ka kōrbaya, geleya foyi t'o la.

- Mama, ne b'a fe ka n sigi i sen kan.
- Mama, kōngō bē ne na.

- Kənətijə man di n ye.... nga n bə saya fisaya ni den were sərəli ye!
- N y'i faamuya. I mana hakilina fən o fən ta, n b'i dəmə o sira kan.

K'a lawuli a kama ka kənə tijə ani kənə tijəni a yere ma, danfaraba b'u cə. Kənətijə lajinen kələlə ka bon, janko n'a ma ke a nedənbaa fe ani a keyərə juman na ni ke minen jumanw ye. Kənətijə kənnen don yərə minnu na walima n'a keli ka gelen, muso caman ka saya sababu bə sərə kənətijə dogolen fe k'a damine san tan ni fila la ka taa se san biduuru ma.

Kənətijə feərə minnu bə na ni basibən juguma ye, bana walima saya yere, olu de ye: ka fən gelenman don denso kənə, ka den diyagoya labə, ka tubabufuraw ta walima farafin-furaw.

Kənətijə kələkəw:

- Farigan ;
- Kənədimi;
- Basibən jugumanba ka bə musoya fe;
- Muso nii bə se ka to a sugu da fe barisa a joli bəta ka ca kojugu ka temə kənə tijəni kan a yere ma;
- Dan tə a banaw caya n'u juguya la.
- Muso bə se ka tetanəsibana jugumanba sərə min ni təw kəcogo tə kelen ye.
- Wolonugu bə se ka jogin walima ka tijə pewu.
- Ni muso nii ma to a la, a ka bange bə se ka jə pewu (A tə se ka den sərə tuguni) walima a kənə bə tijə ka tugu jəgən na. A ka kənəmaya walima a ka jiginniwbə se ke ni geleya ye.

A' kana sən ka musosi dəmə k'a kənə tijə hali n'aw b'a nedən.

N'a ma jə keli kə, a' b'a ke dəgətərə fe a dənniya bə minnu na ani a ke minen fana b'u bolo.

Muso minnu t'a fe ka den sərə tuguni, a' ye feərə were jəjira u la minnu b'u bali den sərə la barisa kənətijə t'a kəcogo juman ye.(a' ye sigida 19 lajə)

- N t'a fe ka taa dəgətərəso la, n'o te məgəw bən'a dən n ye fən min ke.
- I ka kan ka taa də! I fari ka kalan, i kənə fana b'i dimi. Hali i nii yere bə se ka to a la!
- Mama mun b'i la? I man kənə wa ?

Kənətijə kəfə, ni musow ye geleya sərə, u bə taa dəgətərəso la, nga u bə siran walima u bə maloya k'a jə yere fə. Dəw yere bə siran walima u bə maloya ka taa dəgətərəso la, kerənkerənnənya la ni kənətijə kəra dogo la. U b'u sigi fo bana ka juguya ka sərə ka taa dəgətərəso la. U bə to o sigi de la fo saya bə se u ma. Basi-bən jugumanba walima bana kasara ka bon kəsəbə kənətijə kəfə.

N'aw ye nin kələlə də ye muso la kənətijə kəfə, a' bə taa n'a ye joona dəgətərəso la. Sani a' ni dəgətərə ka jəgən ye:

- A' bə feərə ke ka basi-bən lajə. A' bə səben jə 281 kunnafoniw kalan kənətijə basi-bən kan. A' bə erigonowini (ergonomique) d'a ma (səben jə 390) ;

- A' be tetanɔsi pikiri k'a la ;
- A' be banakise faga fura dɔ d'a ma i n'a fɔ anpisilini, baktirimu (ampicilline, Bac-trim) ;
- N'aw y'a ye ko hami ka bon a kan, a' be sèben ne 121 kalan k'a deme.

Ka kɔnɔtijɛbanaw n'a saya kunbɛn:

Muso ka kɔnɔtijɛ mana ke yɔrɔ o yɔrɔ (sokɔnɔ walima dɔgɔtɔrɔso la), aw be anpisilini walima tetrasikilini (ampiciline, sèben ne 352, tetracycline, sèben ne 355) d'a ma. O furaw be bana kasaraw dɔgɔya.

Ni muso t'a fe ka kɔnɔ ta, bange kɔlɔsifɛerew be yen ce ni muso fila bee tɔgɔ la (sigida 20).

An ka je ka baara ke walasa an ka sigida ka yiriwa ka ke yɔrɔ lafiyalen ye keréñkerénneny la musow ni denmisénw bolo. Ni bee lajelen sago be sɔrɔ sigida kɔnɔ, muso caman tēna kɔnɔtijɛ lanini.

Kɔnɔtijɛ kecogo juman a neðɔnbaga dɔgɔtɔrɔw fe, o ka kan ka ke fu ye walima k'a sɔngɔ bin musow ye. N'o kera, musow tēna u dogo k'u kɔnɔ tijɛ ka kasara lase u yere ma.

Kɔnɔtijɛ kɔfe (ni kɔnɔtijɛ kera so kɔnɔ walima dɔgɔtɔrɔso la), ni muso ye bana taamasijɛ fen o fen ye a yere la, a ka kan ka taa dɔgɔtɔrɔso la joona. Walasa ka dɔgɔtɔrɔso taali dusu don musow kɔnɔ kɔnɔtijɛ kɔfe, dɔgɔtɔrɔw man kan ka wale ta k'u segere min b'u lamaloya.

Walasa ka kunnafoni werew sɔrɔ muso furakecogo kan kɔnɔtijɛ kɔfe, a' be sazifamuw tɔgɔla gafew kalan i n'a fɔ « Precis d'Obstetriquie », min sèbenna Robert Merger fe.